

South Africa

ISSP 2006 – Role of Government IV

Questionnaire (setswana)

**DIPATLISISO TSA DITLWAELO TSA LOAGO TSA
MA-AFORIKA BORWA
Bukanapotso 2: Phatwe 2006**

HSRC

BAARABI DINGWAGA TSE 16+

Dumela(ng) (mosong/thapama/bosigo), Ke nna _____ re dira dipatlisiso mo boemong jwa Lekgotla la Dipatlisiso tsa Sematlhale tsa Setho (HSRC). Lekgotla la HSRC le dira dipatlisiso tsa dikakanyo mo setšhabeng sa Aforika Borwa ka gale. Dikgangkgolo di akaretsa dipuisano, polotiki, thuto, botlhoka tiro, mathata a bagodi le kamano magareng ga ditlhopho. Go leka go latedisisa tiro e e dirilweng mo nakong e e fetileng, re rata go botsa dipotso mo dintlheng tse di farologaneng tse di leng botlhokwa mo nageng e.

Gore re bone tshedimosetso ya sematlhale, ya botshepegi, re kopa gore o arabe dipotso tse di lateng ka botshepegi jo bo kgonegang. Dikakanyo tsa gago di botlhokwa mo dipatlisisong tse. Lefelo le o nnang mo go lone ga mmogo le wena le kgethetswe dipatlisiso tse ka go nopolwa mo sebakabakeng.

Ke fela ka lesego gore o be o tlhophilwe. Tshedimosetso e o re nayang e tla tsewa jaaka khupamarama. Wena le ba lelapa la gago ga lo kitla le lemogiwa ka leina kgotsa aterese mo dipegong tse re ikaelelang go di kwala.

DINTLHA KE KETELO

	LE TSA	KGWEDI	NAKO YA GO		NAKO YA GO		**POELO
	TSI		SIMOLOLA		WETSA		
			HR	MIN	HR	MIN	
Ketelo ya ntlha	/ / 2006						
Ketelo ya bobedi	/ / 2006						
Ketelo ya boraro	/ / 2006						

** DIKHOUTU TSA GO ARABA	
Buka-potso e e feditsweng	= 01
Buka-potso e e sa feleletswang (ntsha lebaka)	= 02
<u>Poelelo Ketelo</u>	
Letsatsi le beilwe	= 03
Go tlhokega ga mokgethiwa mo lapeng	= 04
Go go ope mo lapeng	= 05
<u>Ga a falole</u>	
Ntlo e e se nang batho/folete/lebala/ga se ntlo kgotsa folete/e fedisitswe	= 06
Go ope yo o falolang go ka tsaya karolo go ya ka ditlhokego tsa ditshekatsheko tse.	= 07
Moarabi ga a kgone go buisana le mmotsolotsi ka ntlha ya loleme/puo	= 08
Moarabi ga a itekanela mo mmeleng/tlhaloganyong go ka tlhathobiwa	= 09
<u>Dikganetso</u>	
Moetelwa o ganne/itatotse	= 10
Puisano e ganeditse ke moarabi yo o tlhophilweng.	= 11
Puisano e ganeditse ke motsadi	= 12
Puisano e ganeditse ke leloko le lengwe la lelapa	= 13
<u>OFFICE USE</u>	= 14

KHUPAMARAMA E TIISITSWE (STRICTLY CONFIDENTIAL)

Leina la mmotsa dipotso

Palo ya mmotsa dipotso

O tlatlhobilwe ke

Tshaeno ya motlhokomedi _____

TAOLO YA KOKOANYO YA TSHEDIMOSETSO

TAOLO	EE	NYA YA	DITSHWAELO
Ka nama	1	2	
Ka mogala	1	2	
Leina	TSHAENO		
.....	LETLHA/...../.....2006		

TSELA YA GO TLHOPHA MOARABI

Palo ya maloko a ba lelapa fa lefelong la ketelo

--	--

Palo ya batho ba dingwaga tse 16 le go feta fa lefelong la ketelo

--	--

Ka kopo, kwala lenaane la batho botlhe mo lefelong la ketelo / mo setsheng ba ba nang le dingwaga tse 18 le go feta mme e ne e le baagi malatsi a le 15 go tswa go a le 30 a a fetileng. Fa se se weditswe, dirisa molapalo wa Kish mo tsebeng e e latelang go leba/tlhomamisa gore ke motho o fe yo o tshwanetseng go botswa dipotso.

Maina a batho ba ba nang le dingwaga tse 16 le go feta	
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

LEINA LA MOARABI:
ATERESE YA MOARABI:
.....
.....
NOMORE YA MOGALA.:

MOLAPALO GO TLHOPHA MOARABI

NOMORE YA BUKANA- POTSO				PALO YA BA GO TSHWANETSENG GA KGETHWA MOARABI MO GO BONA																								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	26	51	76	1	1	1	3	2	4	1	3	5	8	6	5	12	10	1	6	8	7	19	19	13	21	13	24	25
2	27	52	77	1	2	3	4	3	1	2	2	3	4	8	3	7	2	5	14	4	15	4	8	6	16	14	22	19
3	28	53	78	1	1	2	1	4	2	7	6	9	3	5	11	2	1	3	11	7	10	16	16	10	5	2	2	3
4	29	54	79	1	2	3	2	1	3	5	8	6	2	4	2	4	8	11	10	16	6	9	10	15	11	12	11	18
5	30	55	80	1	1	1	4	5	6	3	5	7	5	9	8	14	3	2	13	5	18	1	4	1	20	11	5	24
6	31	56	81	1	2	2	2	3	5	7	7	8	7	1	4	9	14	8	2	17	17	14	12	14	22	10	3	14
7	32	57	82	1	2	1	1	4	1	4	1	4	6	3	6	5	7	13	9	2	3	13	14	8	2	7	20	4
8	33	58	83	1	1	2	3	2	5	1	4	2	1	7	10	6	5	4	15	10	5	2	13	4	17	5	17	8
9	34	59	84	1	1	3	2	5	6	2	2	1	9	10	1	10	4	6	6	1	9	10	1	5	6	9	1	12
10	35	60	85	1	2	2	4	1	3	3	6	9	10	11	12	3	9	15	7	8	11	6	3	9	4	3	10	1
11	36	61	86	1	1	1	3	1	4	5	3	1	6	2	9	13	11	14	4	11	4	15	15	17	1	1	23	2
12	37	62	87	1	2	3	1	3	2	7	5	6	5	7	7	8	6	10	3	3	1	12	20	7	13	22	12	16
13	38	63	88	1	1	2	1	5	3	6	4	3	4	6	2	11	13	12	1	15	8	7	2	12	15	21	13	7
14	39	64	89	1	2	3	2	4	1	4	7	8	2	5	6	11	12	9	16	13	16	11	18	18	14	16	18	23
15	40	65	90	1	2	1	4	2	4	3	8	7	7	11	1	3	5	7	12	14	13	8	17	20	19	20	19	11
16	41	66	91	1	1	3	3	1	6	5	1	5	9	10	3	2	11	13	8	12	12	5	6	21	8	8	4	15
17	42	67	92	1	1	2	2	3	4	2	6	2	3	2	12	5	2	10	13	5	8	18	9	16	10	17	16	20
18	43	68	93	1	2	1	4	2	6	4	1	4	8	9	10	7	9	3	12	12	9	7	20	19	9	19	21	13
19	44	69	94	1	2	2	1	3	5	2	8	9	10	4	9	8	13	1	1	14	10	19	10	11	18	15	7	6
20	45	70	95	1	1	3	2	5	4	1	3	8	1	3	8	6	6	9	5	7	13	4	15	1	7	22	15	21
21	46	71	96	1	1	1	2	5	1	7	2	3	2	1	11	4	7	5	3	2	1	3	12	18	5	19	14	9
22	47	72	97	1	2	1	3	1	3	2	6	2	1	8	7	1	4	2	11	8	2	17	4	17	21	16	3	5
23	48	73	98	1	2	3	4	2	2	6	7	7	8	3	4	9	3	6	2	11	11	16	2	8	11	23	6	22
24	49	74	99	1	1	2	1	4	6	3	5	5	3	1	5	13	1	14	8	14	6	15	9	14	3	6	9	17
25	50	75	100	1	1	2	3	3	2	4	6	4	7	5	3	12	12	12	4	6	2	17	11	2	12	4	8	10

BUKANA DIPOTSO YA BOBEDI YA SASAS: 2006

Palo ya batho mo lelapeng le
 Palo ya batho ba ba nang le dingwaga tse 16 le go feta mo lapeng

MMOTSA-DIPOTSO: TSWEE-TSWEE SEKELE TSA DIKHOUTU TSE DI TSHWANETSENG

Lenaneo la Lelapa	Kwala go tswa mo go yo mogolo (kwa godimo) go ya go yo monnye (kwa tlase)	Palo ya motho	[Leina? O mo kana kang (ka dingwaga tse di weditsweng ; fa tlase ga ngwaga o le 1 =00)	A [leina] ke monna kgotsa mosadi? M=1 F=2	[Leina] ke wa morafe o fe	Kamano ya [leina] go moarabi Ke eng
<i>Ka kopo naya maina otlhe a batho botlhe mo lelapeng ba ba jang go tswa mo pitseng ya kapeelo e le nngwe mme e ne e le baagi malatsi a le 15 go tswa go a le 30 a a fetileng</i> <i>Ela tlhoko: thalela sediko go dikologa nomoro e e fa thoko ga leina la tlhogo ya lelapa.</i>		01				
		02				
		03				
		04				
		05				
		06				
		07				
		08				
		09				
		10				
		11				
		12				
		13				
		14				
		15				
		16				
		17				
		18				
		19				
		20				
		21				
		22				
		23				
		24				
		25				

Ditlhophamerafe	tsa
1	= MoAforika/Montsho
2	= Wa Mmala
3	= MoIntiya/MoAsia
4	= Mosweu
5	= Tse dingwe (tlhalosa)

Dikhoutu tsa kamano go moarabi
1 = Moarabi
2 = Mosadi / Monna / Molekane
3 = Morwa/morwadi
4 = Rre/mme
5 = kgaitsadi (abuti kgotsa ausi)
6 = Setlogolo/setlogolwana
7 = Nkoko / ntatemogolo/nkokonkoko/ntatemogologolwane
8 = Mmatswale / Rratswale
9 = Ngwetsi / Mokgwenyana
10 = Sebare / Mogadibo
11 = Kamano e nngwe (sekai, mmane/malome)
12 = Ga go kamano

KGOLOLOSEGO LE PUSO

1. 1. Ke kopa gore o mpolelele gore o nagana gore ke dikgwetlho (mathata) di fe tse THARO tse di lebaganeng Aforika Borwa mo malatsing a gompieno.

Mmotsadipotso: SE Di buisetse kwa godimo

HIV/AIDS	01
Go tlhoka tiro	02
Kgethololo ya semorafe	03
Poifo ya batswantle	04
Bosenyi le tshireletso	05
Go tlisa ditirelo	06
Matlo a tlhwatlhwa tlase	07
Tolamo ya merero ya mafatshe	08
Ditshwanelo tsa botho	09
Thuto	10
Merero ya ikonomi le matlotlo	11
Merero ya ditiro	12
Merero ya tsa baša le malapa	13
Merero ya tsa tumelo le setso	14
Merero ya tsa tikologo	15
Merero ya tsa dipolotiki	16
Bonokwane	17
Tlala	18
Tse dingwe (tlhalosa)	19
Ga keitse	98

A bophelo bo tokafetse, bo ntse bo le jalo kgotsa bo etegetse mo dingwageng tse 5 tse di fetileng mabapi le...?

	Bo tokafetse	Bo ntse bo tshwana	Bo etegetse	(ga keitse)
2. Batho bale bantsi mo Aforika Borwa	1	2	3	8
3. Batho ba ba tshwanang le wena	1	2	3	8

A o nagana gore bophelo bo tla tokafala, bo nne bo le jalo kgotsa bo etegele mo dingwageng tse 5 tse di tlang mabapi le...?

	Tokafetse	Bo ntse fela jalo	Maswe	Ga keitse
4. Bontsi jwa batho mo Afrika Borwa	1	2	3	8
5. Batho ba go tshwana le wena	1	2	3	8

6. O kgotsofetse kgotsa ga o a kgotsofala go le kana kang mabapi le ka mokgwa o kgololosego mo Aforika Borwa e dirang ka teng? [*Showcard 1*]

Ke kgotsofetse thata	1
Ke kgotsofetse	2
Ke mo magareng	3
Ga ke a kgotsofala	4
Ga ke a kgotsofala le e seng	5
Ga keitse	8

Bontsha gore o tshepa kgotsa o tlhoka tshepo go le kana kang mo dikemong tse di latelang mo nageng ya Afrika Borwa mo nakong e [Showcard 2]

	Dikemo (mafapha)	Tshepa thata	Tshepa	Ke mo magareng	Ga ke tshepe	Ga ke tshepe le e seng	Ga ke itse
7.	Puso ya naga	1	2	3	4	5	8
8.	Dikgotla tshekelo	1	2	3	4	5	8
9.	Lefapha le le ikemetseng la Ditlhopo (IEC)	1	2	3	4	5	8
10.	Mmuso wa porofense ya gago.	1	2	3	4	5	8
11.	Lekgotla Kgaso la Aforika Borwa. (SABC)	1	2	3	4	5	8
12.	Palamente	1	2	3	4	5	8
13.	Mapodisi	1	2	3	4	5	8
14.	Sesole	1	2	3	4	5	8
15.	Dikgwebo dikgolo	1	2	3	4	5	8
16.	Puso selegae	1	2	3	4	5	8
17.	Dikereke	1	2	3	4	5	8
18.	Baeteledipele ba setso	1	2	3	4	5	8
19.	Makoko a sepolotiki	1	2	3	4	5	8
20.	Borra/bommadipolotiki	1	2	3	4	5	8
21.	Makwalodikgang	1	2	3	4	5	8

O kgotsofetse kgotsa ga o a kgotsofala go le kana kang mabapi le mokgwa o puso e laolang mabaka a mo tikologong ya lona ka teng? [Showcard 1]

		Ke kgotsofet se thata	Ke kgotsofet se	Mo magareng	Ga ke a kgotsofala	Ga ke a kgotsofale le e seng	Ga ke itse
22.	Tsamaiso ya metsi le kelelo ya leswe	1	2	3	4	5	8
23.	Kabo ya motlakase	1	2	3	4	5	8
24.	Go tloswa ga matlakala	1	2	3	4	5	8
25.	Matlo a tlhwatlhwa tlase.	1	2	3	4	5	8
26.	Phitlhelelo go tsa itekanelo le maphelo.	1	2	3	4	5	8
27.	Kalafo ya malwetse a thobalano le yone HIV/AIDS.	1	2	3	4	5	8
28.	Kgaotso ya botlhoko tsebe.	1	2	3	4	5	8
29.	Go tlhola ditiro	1	2	3	4	5	8
30.	Pusetso mafatshe	1	2	3	4	5	8
31.	Kabelo ya thuso ya madi a Loago (jaaka a bana, a botsofe, jalojalo)	1	2	3	4	5	8
32.	Thuto	1	2	3	4	5	8

33. Ke makgetlo a le ma kae mo o buang ka polotiki?

Ka gale	1
Gangwe le gape	2
Ka dinako dingwe	3
Ka sewelo	4
Ga ke nke ke bua	5

O dumelana kgotsa o ganetsana le metlhala e e latelang go fitlha kae?

[Showcard 3]

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Ke mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	Ga ke itse	
34.	Gore ke a tlhopha kgotsa nyaya ga go dire pharologano	1	2	3	4	5	8
35.	Mekgatlho ya dipolotiki e a tshwana fa e sena go tlhophiwa, ka jalo, go tlhopha ga go mosola	1	2	3	4	5	8
36.	Ke maikarabelo a baagi botlhe go tlhopha	1	2	3	4	5	8
37.	Go tlhopha ga go mosola gonne badipolotiki ga ba tshepagale	1	2	3	4	5	8
38.	Dipolotiki di matswakabele gompieno, gore batho ba ba tshwanang le nna ba di tlhaloganye	1	2	3	4	5	8

Dipotso tse di latelang ke ka ga maikutlo a gago ka moo naga e buswang ka teng. O dumelana kgotsa o ganetsana go le kae le metlhala e e latelang? [Showcard 3]

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Ke mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	Ga ke itse	
39.	Badipolotiki ba ba bonwang molato ka go batla letsogokobong (bribery) le bonweenwee ba tshwanetse go leboga tiro ya go dira mo dikantorong tsa setšhaba ka ponyo ya leitlho	1	2	3	4	5	8
40.	Badipolotiki ba ba kgethilweng ba tshwanetse go tlogela tiro fa ba fetolela go mokhatlho o mongwe wa dipolotiki	1	2	3	4	5	8
41.	Mmuso o tshwanetse go nna le taolo go sireletsa baagi go e ganetsa	1	2	3	4	5	8
42.	Baagi ba tshwanetse go nna le tšhono ya go bopa kgotsa go tsenela mekgatlho ka phuthologo, jaaka mekgatlho ya dipolotiki, ya dikgwebo, ya ditlhophana tsa badiri le ditlhopha dingwe tse ba nang le kgalhego mo go tsona	1	2	3	4	5	8
43.	Mmuso o tshwanetse go laola tshedimosetso nngwe le nngwe e e newang setšhaba	1	2	3	4	5	8
44.	Megwanto le diteraeke ke mokgwa o o amogelesegileng wa gore batho ba ntshe maikutlo a bona mo kgololosegong.	1	2	3	4	5	8

45. Go na le mekgwa e le mentsi ya go leka go tokafatsa dilo mo Aforika Borwa kgotsa go thusa go sireletsa gore dilo di se tsweme mo taolong. Mo dikgweding tse 12 tse di fetileng, a o dirile nngwe ya tse di latelang? A o ... [Mmotsadipotso: *Dikarabo di le dintsi di dumeletswe*]

a	ikgolagantse le moeteledi pele wa setso?	1
b	ikgolagantse le se-ya-le-mowa, TV kgotsa lekwalodikgang?	2
c	Kwalakwaditse ngongorego	
d	tsere karolo mo mogwantong wa ngongorego kgotsa tshupetso?	3
e	dira mo setlhopheng sa lekoko la polotiki kgotsa sa tswetsetso ya tiro?	4
f	(Epe ya tse di fa godimo)	5
g	(Ga ke itse)	6
h	(Gana go araba)	8

O dumelana kgotsa o ganetsana le metlhala e e latelang go fitlha kae? [Showcard 2]

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	Ga ke itse	
46.	Dipharologano tsa lotseno mo Aforika Borwa ke tse dikgolo thata	1	2	3	4	5	6
47.	Ke maikarabelo a puso go fokotsa dipharologano tsa lotseno magareng ga batho ba lotseno lo o kwa godimo le lo kwa tlase	1	2	3	4	5	6

BOITSHUPO MO SETSHABENG

O ikutlwa o amana go le kae le mefuta e e latelang ya batho? [Showcard 4]

	Ke amane thata	Ke amane go le gonnye	Ke sa amana	Ke sa amana le e seng	Ga ke itse	
48.	Ba ba buang puo e le nngwe le wena?	1	2	3	4	8
49.	Ba morafe/ mmala o le mongwe le wena?	1	2	3	4	8
50.	Ba ba mo maemong (a madi) a a tshwanang le a gago?	1	2	3	4	8
51.	Ba ba agileng le wena	1	2	3	4	8

O dumelana kgotsa o ganetsana le metlhala e e latelang go fitlha kae? [Showcard 3]

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	Ga ke itse	
52.	Ke ikutlwa ke le motlotlo go bidiwa Moaforika Borwa	1	2	3	4	5	8
53.	Go nna Moaforika Borwa ke karolo e e botlhokwa ya ka moo ke iponang ka teng	1	2	3	4	5	8

O dumelana kgotsa o ganetsana go le kae le metlhala e e latelang? (Tswee-tswée sekeletsa lebokoso le le lengwe mo moleng mongwe le mongwe.)

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	Ga ke itse
Nka mpa ka nna moagi wa Aforika Borwa go na le wa naga e pe fela mo lefatsheng.	1	2	3	4	5	8
Lefatshe le ka nna lefelo le le botoka fa batho ma dinaga tse dingwe ba ka bo ba tshwana le maAforika Borwa	1	2	3	4	5	8
Ka kakaretso, Aforika Borwa ke naga e e botoka go gaisa bontsi jwa dinaga tse dingwe.	1	2	3	4	5	8

DIKAMANO MO DITLHOPHENG

O dumalana kgotsa o ganetsana go le kae le metlhala e e latelang? [*Showcard Showcard 3*]

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	Ga ke itse
57. Batho ba merafe e e farologaneng ga ba tshepane le go ratana	1	2	3	4	5	8
58. Batho ba merafe e e farologaneng ba ka se kile ba tshepane le go ratana	1	2	3	4	5	8

59. **Wena? A go na morafe mongwe mo Aforika Borwa o o sa o tshepeng le go o rata?**

Mmotsadipotso: O SE KE wa buisa dikarabo

Ee	1
Nyaya	2
Ganne go araba	7
Ga ke itse	8

60. **A o ka itlhalosa o le mongwe wa setlhopha se se kgethololwang mo nageng e?**

Mmotsadipotso: O SE KE wa buisa dikarabo

Ee	1	
Nyaya	2	→ Skip to Q.63
Ga ke itse	8	→ Skip to Q.63

Setlhopha sa gago se kgethololwa ka mabaka a fe? BOTSOLOTSA: 'Mabaka a mangwe? (Sekeletsa dikarabo tse pedi – e le nngwe mo kholomong nngwe le nngwe)

Mmotsadipotso: O SE KE wa buisa dikarabo

	61. Tlhopho 1	62. Tlhopho 2
Mmala kgotsa morafe	01	01
Boagi	02	02
Bodumedi	03	03
Puo	04	04
Bogolo	05	05
Bong	06	06
Mokgwa wa thobalano	07	07
Thuto	08	08
Bogole	09	09
Botlhoka tiro	10	10
Karolo kgotsa porofense	11	11
Tse dingwe, tlhalosa	12	12
Ga ke itse	98	98

63. Aforika Borwa e ne e na le molao wa kgethololo ya semorafe. A o nagana gore fa e sa le ka 1994, kamano ya semorafe mo nageng e tokafetse, ga e a fetoga kgotsa maemo a senyegetse pele?

Tokafetse	1
Ga go phetogo	2
Senyegetse pele	3
Ga ke itse	8

64. Ke ga kae mo o ikutlwang o kgetholotswe ka mmala?

Mmotsadipotso: Buisa dikarabo

Ka metlha	1
Go le ga ntsi	2
Ka dinako dingwe	3
Le e seng	4
Ga ke itse	8

→ Skip to Q. 66
→ Skip to Q. 66

65. Ke kwa kae kwa kgethololo e ya semorafe e go diragaletseng mo bogautshwaneng? *Only 1 answer*

Mmotsadipotso: O SE KE wa buisa dikarabo.

Karabo e le nngwe fela

Kwa tirong	01
Kwa lefelong la thuto	02
Kwa marekelong	03
Mo tseleng kgotsa mo mebileng	04
Fa ke dira kopo ya tiro	05
Mo lefapheng la mmuso	06
Mo mafelong a boithabiso	07
Kwa ditshwantshong	08
Kwa mafelong a dijo	09
Mo metshamekong	10
Kwa gongwe fela	11
Mo mafelong otlhe	12
Ga e maleba	99

Tse di latelang ke metlhala ka kgethololo ya semorafe mo Aforika Borwa. Ka kopo, mpolelele gore o dumelana kgotsa o ganetsana go le kana kang le nngwe le nngwe ya tsona. [Showcard 3]

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Ke mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	Ga keitse
66. Basweu ba le ba ntsi mo Aforika Borwa ba na le mekgwa ya kgethololo	1	2	3	4	5	8
67. Bammala ba le bantsi mo Aforika Borwa ba na le mekgwa ya kgethololo	1	2	3	4	5	8
68. Bantsho ba le bantsi mo Aforika Borwa ba na le mekgwa ya kgethololo	1	2	3	4	5	8
69. Maintia a le mantsi mo Aforika Borwa ba na le mekgwa ya kgethololo	1	2	3	4	5	8

O dumelana kgotsa o ganetsana go le kana kang gore mmuso o tshwanetse go... [Showcard 3]

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Ke mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	Ga keitse
70. Naya dikgwebo tsa Bantsho dikonteraka tse di botoka le phokoletso ya lekgetho	1	2	3	4	5	8
71. Abela Bantsho ba Aforika Borwa ditsha.	1	2	3	4	5	8
72. Duela batlhokofatswa ba mmuso wa kgethololo ka madi jaaka mokgwa wa go ba phimola dikededi ka kgethololo e ba e itemogetseng.	1	2	3	4	5	8

O dumelana kgotsa o ganetsana go le kana kang gore go tshwanetse go nne le [Showcard 3]

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Ke mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	Ga keitse
73. Palo e e beilweng ya merafe mo ditlhopheng tsa metshameko tsa setšhaba	1	2	3	4	5	8
74. Tšhono ya go thapiwa le go godisiwa maemo ga Bantsho ba Aforika Borwa mo go neweng tiro.	1	2	3	4	5	8
75. Tšhono ya go thapiwa le go godisiwa maemo ga basadi mo go neweng tiro.	1	2	3	4	5	8
76. Tšhono ya go thapiwa le go godisiwa maemo ga digole mo go neweng tiro.	1	2	3	4	5	8

77. Tswee-tswee bontsha gore ke ofe wa metlhala e e latelang e e leng maleba mo go wena? Ka kakaretso ke amogela mo Aforika Borwa

Batswa-ntle botlhe	1
Batswa-ntle bangwe	2
Ga ke amogele batswa-ntle ba pe	3

78. Ke setlhopha se fe, fa se le teng, se o sa batleng gore se tle go nna mo Aforika Borwa? (Tlhopha setlhopha se le sengwe fela)

Mmotsadipotso: O SE KE wa buisa dikarabo

MaAforika	1
BaYuroopa	2
MaAmerika	3
MaIntiya	4
MaAsia	5
MaOstrelia	6
MaAforika Borwa a a boelang gae	7
Ba bangwe (tlhalosa)	8
Bape (ke amogela ditlhopha tsotlhe)	9

→ Skip to Q.82

Fa o nagana ka ditlhopha tse o fetsang go di bua go na jaanong, o dumelana kgotsa o ganetsana le metlhala e e latelang go le kana kang? [Showcard 2]

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Ke mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	Ga ke itse
79. Setlhopha se se tliša matshosetsi mo ditšhonong tsa ditiro	1	2	3	4	5	6
80. Setlhopha se se tliša matshosetsi mo bosenyeng	1	2	3	4	5	6
81. Setlhopha se se tliša matshosetsi mo setsong le mokgwa wa me wa go phela	1	2	3	4	5	6

PHASALATSO LE TLHAELETSANO

82. A o ka mpolelela kwa o tlwaetseng go bona bontsi jwa dikgang teng mabapi le se se diragalang mo Aforika Borwa kajeno?

Thelebišene	1
Se-ya-le-mowa	2
Makwalodikgang	3
Inthanete	4
Mogala wa letheke	5
Tse dingwe (tlhalosa)	6
(Ga ke itse)	8

83. Tla re tseye gore o utlwile kgotsa o bona dipego tse di ganetsanang kgotsa tse di farologaneng tsa kgang e le nngwe mo se-ya-le-moweng kgotsa thelebišeneng, le mo makwalo dikgang. Ke efe kgang e o naganang gore o tla e dumela GANTSI?... .

e e mo se-ya-le-moweng,	1
E e mo thelebišeneng	2
kgotsa e e mo lekwalo dikgang?	3
(Ga ke itse)	8

84. o dumela kgotsa o ganetsa go le kana kang gore makwalog dikgang a ganetsa puso go fetisisa?

Ke dumela thata	1
Ke a dumela	2
Mo magareng	3
Ga ke dumele	4
Ga ke dumele le e seng	5
Ga ke itse	8

Tswee-tswee bolela gore a o dumelana kgotsa o ganetsana le metlhala e e latelang:

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	Ga ke itse
85. Puso e tsenatsena thata mo go boneng gore a dintlhatsa dikgang kgotsa dipuisano di bontshiwa mo thelebišeneng kgotsa nyaya	1	2	3	4	5	8
86. Ke tiro ya morulaganyi wa SABC a le esi go tsaya tshwetso ya gore o laetsa mosekaseki o fe wa tsa dipolotiki kgotsa nyaya	1	2	3	4	5	8
87. Kgololosego ya go bua maikutlo a motho mo thelebišeneng e botlhokwa go feta ditshwanelo tsa gagwe go araba mo thelebišeneng fa a ganediwa	1	2	3	4	5	8

Ke tlile go go botsa ka ga gore ke dintlha di fe tsa dikgang tse o nang le kgatlhego mo go tsona. Mo ntlheng nngwe le nngwe e ke e bitsang, mpolelele gore a o na le kgatlhego thata mo go yona, o na le kganego go le go nnye kgotsa ga o na kgatlhego le e seng?

	Kgatlhego thata	Kgatlhego go le go nnye	Ga go kgatlhego	(Ga ke itse)	(gana go araba/ ga e maleba)
88. Thuto	1	2	3	8	9
89. Pholo	1	2	3	8	9
90. Matlhale le Tekenoloji	1	2	3	8	9
91. Dipolotiki	1	2	3	8	9
92. Boithabiso	1	2	3	8	9
93. Metshameko	1	2	3	8	9
94. Botaki le Setso	1	2	3	8	9
95. Merero ya selegae ya semorafe	1	2	3	8	9

96. O dumela kgotsa o ganetsa go le kana kang gore phasalatso e latela melao kgotsa dingwao tse di dumelelwang mo setšhabeng sa Aforika Borwa?

Ke dumela thata	1
Ke a dumela	2
Mo magareng	3
Ganetsa	4
Ganetsa thata	5
(Ga ke itse)	8

SEJANA SA LEFATSHE SA KGWELE-YA-MAOTO

97. A o utlwile gore Aforika Borwa e tlo tshola Sejana sa Kgwele ya maoto sa Fifa?

Ee	1
Nyaya	2

→ Skip to Q.114

98. Sejana sa Lefatshe sa Kgwele ya Maoto sa FIFA se tlo diragala ka ngwaga o fe mo Aforika Borwa?

Karabo e nepagetse	1
Karabo e fosagetse	2
(ga ke itse)	8

99. O nagana gore ke eng se e tlo nnang kungo kgolo ya Aforika Borwa mo go tsholeng sejana sa lefatshe sa Kgwele ya Maoto sa Fifa ka 2010?
100. Teropo kgotsa lefelo e tlo ungwa eng se segolo fa Aforika Borwa e tshola Sejana sa Lefatshe sa Kgwele ya Dinao sa Fifa ka 2010?
101. Tikologo ya lona e tlo ungwa eng se segolo fa Aforika Borwa e tshola Sejana sa Lefatshe sa Kgwele ya Dinao sa Fifa ka 2010?
102. Wena o tlo ungwa eng se segolo fa Aforika Borwa e tshola Sejana sa Lefatshe sa Kgwele ya Dinao sa Fifa ka 2010?

Mmotsadipotso: O SE KE wa buisa dikarabo

Dikungo	99. Aforika Borwa	100. Teropo kgotsa lefelole	101. Tikologo	102. Wena
Go baya Aforika Borwa/teropo kgotsa lefelo mo mmapeng wa boditshabatshaba	1	1	1	1
Tlholego ya ditiro /jDitshono tsa tiro	2	2	2	2
Kgolo ya Ikonomi	3	3	3	3
Kopano ya merafe	4	4	4	4
Tswelopele ya metshameko	5	5	5	5
Koketsego ya ditshono tsa kgwebo	6	6	6	6
Tsamaiso ya ditirelo e e tokafetseng – sekai,metsi, motlakase (ditirelo le mafelo a a botoka)	7	7	7	7
Ditsela tse di tokafaditsweng	8	8	8	8
Tokafalo mo dipalangweng tsa botlhe	9	9	9	9
Phokotsego ya bosenyi sepodisi se se tokafaditsweng	10	10	10	10
Bojanala jo bo tokafaditsweng	11	11	11	11
Go tokafadiwa ga mafelo a a onetseng	12	12	12	12
Mafelo a mašwa a boithabiso le boitapoloso	13	13	13	13
Tokafalo ya peeletso mo dikagong	14	14	14	14
Tokafatsa tebege ya lefelo larona	15	15	15	15
Mafelo a setoropo a a tokafaditsweng (ditlhare tse dintsi, matshwao a abotoka, dikago tse di botoka le mebila e e phepa)	16	16	16	16
Boleng (Tlhwatlhwa) jo bo tokafetseng jwa dikago	17	17	17	17
Teropo e e kgalhisang e e nang le bophelo	18	18	18	18
Tse dingwe (tlhalosa)	19	19	19	19
Ga go epe	20	20	20	20

103. A dikungo tse di tla nna sebaka kgotsa e tla nna tsa nakwana?

Sebaka se se leele	1
Sebakanyana	2
(ga ke itse)	8

O dumelana kgotsa o ganetsana go le kana kang le metlhala e e latelang [Showcard 3]

	Ke dumelathata	Ke adumelana	Ke momagareng	Ga kedumele	Ga kedumele le e seng	Ga keitse	
104.	Aforika Borwa e tla bo e semeletse go tshola sejanasa Lefatshe sa Fifa ka 2010	1	2	3	4	5	8
105.	Puso ya selegae mo lefelong le e tla kgona go fitlhelela ditlhokwa tsa Sejana sa Lefatshe sa Fisa ka 2010	1	2	3	4	5	8
106.	Sejana sa Lefatshe sa Fifa se tla diegisa kabelo ya ditirelo tse di botlhokwa mo mafelong a a humanegileng mo Aforika Borwa	1	2	3	4	5	8
107.	Dikgwebo tse dinnye di tla ungwa mo sejaneng sa Lefatshe sa Fifa	1	2	3	4	5	8
108.	Sejana sa Lefatshe sa Fifa se tla tokafatsa tswetso ya ikonomi ya bantsho mo ikonoming (BEE)	1	2	3	4	5	8
109.	Go tshola sejana sa Lefatshe sa Fifa go tla thusa go tokafatsa dikarolo tse di onetseng mo lefelong le	1	2	3	4	5	8
110.	Go tshola Sejana sa Lefatshe mo aforika Borwa go tla dira gore diteropo tsa rona di kgone kgone go nna mo kgaisanong ya boditshabatshaba	1	2	3	4	5	8

111. Ke mafelo a fe mo Aforika Borwa a o akanyang gore a tla ungwa go gaisa go tswa mo sejaneng sa Lefatshe sa Kgwele ya maoto sa Fifa ka 2010? ***Mmotsadipotso: O SE KE wa buisa dikarabo. Tswee-tswee sekeletsa karabo e le NNGWE fela***

Gauteng	1
Johannesburg	2
Pretoria (Tshwane)	3
Cape Town	4
Durban (eThekweni)	5
Mafelo a bojanala	6
Ga go a pe	7
Tse dingwe (tlhalosa)	8

112. Ke e fe ya tse di latelang e o naganang gore e tle ungwa go gaisa go tswa mo Sejaneng sa Lefatshe sa Kgwele ya maoto sa FIFA ka 2010? ***Tswee-tswee sekeletsa karabo e le NNGWE fela***

Bahumanegi le ba ba lomeleditsweng	1
Bahumi/ barui mo setshabeng	2
Dikgwebo	3
Batho ba ba nnang mo diteropong	4
Batho ba ba nnang kwa mafelong a segae	5
Tse dingwe (tlhalosa)	6
Ga go epe	7

113. Ke eng se o bonang gore e tla nna poelo morago fa Aforika Borwa e tshola sejana sa Lefatshe sa Kgwele ya dinao sa FIFA sa 2010? **Mmotsadipotso: O SE KA wa ba buisetsa dikarabo.**

Kokeketsego ya ditlhwatlhwa	1
Go pitlagana ga ditsela / Go tswalega ga ditsela	2
Koketsego ya bosenyi	3
Kgotlhelego ya loapi	4
Tlhwatlhwa ya go tshola tiragalo e o	5
Dikungwa tse di mmalwa tse di tla nnang sebaka se se leele	6
Bokgoni jwa go tlhokomela mafelo le didiriswa tse dišwa	7
Go ikgatholosa ditlhokwa tsa bahumanegi	8
Go ikgatholosa dilo tse di botlhokwa tsa Aforika Borwa	9
Tse dingwe (tlhalosa)	10
Gago epe	11
(Gana go araba)	97
(Ga ke itse)	98

MERERO YA MAITSHWARO

Jaanong ke tlile go go botsa dipotso dingwe mabapi le merero ya maitshwaro .

	Go phoso ka gotlhe	Go batlile go nna phoso ka gotlhe	Go phoso ka dinako dingwe	Ga go phoso le e seng	Ga ke itse
114. A o nagana gore go phoso kgotsa ga go phoso fa monna le mosadi ba ka tsena mo kamanong ya tsa thobalano pele ba nyalana?	1	2	3	4	8
115. A o nagana gore go phoso kgotsa ga go phoso fa motho yo o nyetseng a ka tsena mo kamanong ya tsa thobalano le mongwe yo o sa nyalanang nae?	1	2	3	4	8
116. A o nagana gore go phoso kgotsa ga go phoso fa batho ba babedi ba ba godileng ba bong bo le bongwe ba ka nna le kamano ya tsa thobalano?	1	2	3	4	8

117. Batho ba ba bonweng molato ka polao ba tshwanetswe ke go lebagangwa katlholo ya go bolawa. A o a ... [*Showcard 3*]

Dumela thata	1
Dumela	2
Magareng	3
Ganetsa	4
Ganetsa thata	5
(Ga ke itse)	8

A wena ka bo wena o nagana gore go phoso kgotsa ga go phoso gore mme a bolaye / kgaoletse mpa / kimo ...?

	Ga go phoso le e seng	Go phoso ka dinako dingwe	Go batlile go nna phoso	Go phoso ka gotlhe	Ga ke itse
118. Fa go na le kgonagalo e e tletseng ya bogole jo bo masisi mo leseeng	1	2	3	4	8
119. Fa balolapa ba na le lotseno lo lo kwa tlase mme ba se kitla ba kgona bana ba bangwe gape	1	2	3	4	8

120. Go ipolayaga ga go ise go ke go dumeletsege, go sa kgathalesege gore dilo di maswe go le kana kang. A o [Showcard 3]

Dumela thata	1
Dumela	2
Magareng	3
Ganetsa	4
Ganetsa thata	5
(Ga ke itse)	8

TIRO LE KATLAATLELO LOAGO

121. Tse ke dintlha dingwe tsa tiriso- madi ya puso. Ke dife tsa tsona tse o bonang gore ke tsona tse pedi tse di botlhokwa thata go gaisa tse dingwe mo go diriseng madi go feta. Mmotsadipotso: *Tswee-tswee sekeletsa karabo e le NNGWE mo moleng mongwe le mongwe*)

	a. ya ntlha ya botlhokwa	b. Ya bobedi ya botlhokwa
Thuto	01	01
Tshireletsego	02	02
Pholo	03	03
Matlo	04	04
Dipalangwa tsa botlhe	05	05
Ditsela	06	06
Sepodisi le dikgolegelo	07	07
Thuso ya madi a Loago	08	08
Thuso go madirelo	09	09
(Epe ya tsona)	10	10
(Ga ke itse)	98	98

Batho bangwe ba nagana gore puso e tshwanetse go oketsa maemo a madi a thuso a loago, fa ba bangwe ba le kgatlhanong le se o. Tswee-tswee bolela gore a o ka rata go bona seemo sa (...) se tsholeditswe, se tshotswe se le jalo kgotsa se fokoditswe. Gakologelwa gore fa o batla gore seemo se tsholediwe, se se tla raya gore o tla tshwanelwa go duela lekgetho le le okeditsweng. Fa o batla gore seemo se fokodiwe, go tla raya gore o tla duela lekgetho le le kwa tlase.

	Tsholetsa thata	Tsholetsa go le gonnye	Tshola di le jalo	Fokotsa go le go nnye	Fokotsa thata	(Ga ke itse)	
122.	Thuso ya madi a Phepo ya Bana e jaanong e duelwang diranta di le 190 ka kgwedi boemong jwa bana ba ba fa tlase ga dingwaga di le 14	1	2	3	4	5	8
123.	Thuso ya madi a Bogole e jaanong e duelwang diranta di le 820 ka kgwedi	1	2	3	4	5	8
124.	Madi a tlhokomelo ya bana ba dikhutsana e jaanong e duelwang diranta di le 590 ka kgwedi	1	2	3	4	5	8
125.	Thuso ya madi a botsofe e jaanong e duelwang diranta di le 820 ka kgwedi	1	2	3	4	5	8

126. Akanya fa puso e ne e tshwanetse go kgetha nngwe ya tse di latelang.O nagana gore e ne e tshwanete go tlhophha e fe? *Mmotsadipotso: Tswee-tswee sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

Fokotsa lekgetho mme e dirise madi a le mantsi mo go tsa pholo, thuto, le madi a thuso a loago	1
Tshola madi a lekgetho mo seemong se a leng mo go sona mme gape e tshole tiriso ya madi mo pholong, thutong le thuso ya madi a loago e le mo seemong se o e leng mo go sona.	2
Oketsa lekgetho mme go okediwe tiriso ya madi mo go tsa pholo, thuto le thuso ya madi a loago	3
Epe ya tsona	4
(Ga ke kgone go tlhophha)	8

127. O dumela kgotsa o ganetsa go le kana kang mabapi le gore puso e tshwanetse go aba thuso ya madi go bagolo botlhe ba ba sa kgoneng go bona tiro? ? *Mmotsadipotso: Tswee-tswee sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

Dumela thata	1
Dumela	2
Magareng	3
Ganetsa	4
Ganetsa thata	5
(Ga ke kgone go tlhophha)	8

128. Fa o nagana ka go dirisa ga puso mo tshireletsong ya loago,ke efe ya tse di lateng, fa e le teng, e e tla nnang botlhokwa go gaisa mo go diriseng madi go feta ka tlwaelo? ? *Mmotsadipotso: Tswee-tswee sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

Thuso ya madi a botsofe	1
Thuso ya madi a bana	2
Tshimololo ya thuso ya madi go bagolo ba ba sa kgoneng go bona tiro	3
Thuso ya madi go digole	4
Thuso ya madi go batlhokomedi ba digole	5
Tebalelo ya go duela madi a sekolo go bana botlhe	6
Epe ya tse di fa godimo	7
(Nka se kgone go tlhophha)	8

O DUMALANA kgotsa o GANETSANA go le kae le metlhala e e latelang? ? Mmotsadipots: Tswee-tswee sekeletsa karabo e le NNGWE mo moleng mongwe le mongwe]

	Ke dumela thata	Ke a dumel a	Ke mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	Ga ke itse	
129.	Tuelo ya puso ya madi a loago e rotloetsa batho gore ba emise go thusana	1	2	3	4	5	8
130.	Puso e tshwanetse go dirisa madi a le mantsi mo go thuseng batlhoki le fa go ka raya gore lekgetho le a oketsega	1	2	3	4	5	8
131.	Mo tikologong e, batho ba le bantsi ba ka kgona go bona tiro fa fela ba ikemiseditse	1	2	3	4	5	8
132.	Batho ba le ba ntsi ba ba amogelang madi a loago ga ba tlhoke thuso epe	1	2	3	4	5	8
133.	Batho ba le bantsi ba ba bonang madi a thuso ba tlhoka thuso e le ruri	1	2	3	4	5	8
134.	Fa thuso ya madi e ne e se motlele jaana, batho ba ne tla ithuta go ikemela ka bobona	1	2	3	4	5	8
135.	Go emisa dithuso tsa madi go tla senyetsa batho ba le bantsi bophelo	1	2	3	4	5	8

136. Fa o akanya ka matseno ka kakaretso mo Aforika Borwa, a o kare pharologano fa gare ga ba ba nang le lotseno lo lo kwa godimo le ba ba nang le lotseno lo lo kwa tlase e...? *Mmotsadipotso: Tswee-tswee sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

Kgolo thata	1
Siame	2
Nnye thata	3
(Ga ke kgone go tlhopho)	8

137. O bona o ka re puso e phatlhalatsa sentle jang lotseno go tswa go ba ba humileng go ya go ba ba humanegileng/ A ba le phatlhalatsa... *Mmotsadipotso: Tswee-tswee sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

Thata go feta selekano	1
Thata go se kae	2
Go lekanetse	3
Go le go nnye go se kalo	4
G le go nnye go feta selekano	5
Ga e dire sepe	6
(Ga ke kgone go tlhopho)	8

138. O akanya gore goreng go na le batho ba ba phelang ka lehuma? Ke efe ya dikakanyo tse di latelang e e atametseng ya gago? *Mmotsadipotso: Tswee-tswée sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

Gonne ba tlhokile lesego	1
Gonne ba itshegeditse ka thuso ya madi go nale go batla tiro	2
Ke karolo ya bophelo jwa segompieno e e ka se ikgatholosiweng	3
Ka ntlha ya molao le tolamo mo nageng	4
Ka ntlha ya ditlamorago tsa kgethololo ya merafe	5
Gonne pholisi ya puso ya gona jaanong ga e ungwe ba ba mo lehumeng	6
Epe ya tse di fa godimo	7
(Ga ke kgone go tlhopho)	8

139. Go botlhokwa go le kana kang gore baagi botlhe ba nne le maemo a bophelo a a siameng?

Botlhokwa thata	1
Botlhokwa	2
Magareng	3
Ga go botlhokwa	4
Ga go botlhokwa le e seng	5
(ga ke kgone go tlhopho)	8

140. fa o nagana ka mme yo o sa nyalwang mme a na le ngwana yo a iseng a tsene sekolo, ke efe ya metlhala e e e atametseng kakanyo ya gago? *Mmotsadipotso: Tswée-tswée sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

O tshwanete go tswa go ya go dira a fepe ngwana wa gagwe	1
O tshwanetse go nna fa gae a tlhokomele ngwana wa gagwe	2
A ka dira se a se batlang	3
(Ga ke kgone go tlhopho)	8

141. Akanya fa mme yo a dule go ya go dira. O dumela kgotsa o ganetsa go le kana kang gore puso e tshwanetse go aba madi a go thusa ka tlhokomelo ya ngwana? *Mmotsadipotso: Tswée-tswée sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

Dumela thata	1
Dumela	2
Magareng	3
Ganetsa	4
Ganetsa thata	5
(Ga ke kgone go tlhopho)	8

142. Akanya gape ka mme yo o sa direng mme a na le ngwana yo monnye. A o ka re ka Thuso ya madi a go fepa bana a R190 ka kgwedi, ba... *Mmotsadipotso: Tswée-tswée sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

Na le madi a mantshi go feta a ba ka phelang ka ona	1
Na le madi a a lekaneng go phela ka ona	2
Ga ba na madi a a lekaneng go phela ka ona	3
(Ga ke kgone go tlhopho)	8

Dikakanyo di farologane mabapi le gore madi A Thuso ya Phepo ya bana a tshwanetse go nna bokae. O DUMALA kgotsa o GANETSA go le kana kang metlhala e e latelang? *Mmotsadipotso: Tswee-tswee sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Ke mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	Ga ke itse	
143.	Madi a Phepo ya Bana a mannye thata mme a tlhola mathata	1	2	3	4	5	8
144.	Madi a Phepo ya Bana a mantsi thata mme a dira gore batho ba se batle ditiro	1	2	3	4	5	8
145.	Madi a Phepo ya Bana ga a na seabe sepe, le fa go ka nna jang kgotsa jang, batho ba batla ditiro	1	2	3	4	5	8
146.	Madi a Phepo ya Bana a tlhola mathata mme ga a kgone go okediwa, ka gonne go ka se nne mosola go dira	1	2	3	4	5	8
147.	Madi a Phepo ya Bana a tlhola mathata go batho ba bangwe fa ba bangwe ba phela sentle ka ona	1	2	3	4	5	8
148.	Madi a Phepo ya Bana a beilwe sentle mo seemong se se tshwanetseng	1	2	3	4	5	8

149. Ke mang yo o naganang gore o tshwanetse go rwala maikarabelo a go netefatsa gore batho mo tirona ba na le madi a a lekaneng go phela ka ona fa ba ka lwala kgotsa ba golofala? *Mmotsadipotso: Tswee-tswee sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

Puso	1
Mothapi wa motho	2
Motho ka boene le lelapa la gagwe	3
Ga go epe ya tsona	4
(Ga ke kgone go tlhophah)	8

150. Ke mang yo o naganang gore o tshwanetse go rwala maikarabelo a go netefatsa gore batho ba ba sa direng ba na le madi a a lekaneng go phela ka ona fa ba ka lwala kgotsa ba golofala?

Puso	1
Motho ka boene le lelapa la gagwe	2
Ga go epe ya tsona	3
(Ga ke kgone go tlhophah)	8

151. Ke mang yo o naganang gore o tshwanetse go rwala maikarabelo a go netefatsa gore batho ba na le madi a a lekaneng go phela ka ona fa ba ka felelwa ke tiro? *Mmotsadipotso: Tswee-tswee sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

Puso segolo	1
Mothapi segolo	2
Motho ka boene le lelapa la gagwe	3
Ga go epe ya tsona	4
(Ga ke kgone go tlhophah)	8

152. Ke mang yo o naganang gore o tshwanetse go rwala maikarabelo a go netefatsa gore batho ba na le madi a a lekaneng go phela ka ona fa ba se na tiro e e tlhamaletseng mo bogautshwaneng? *Mmotsadipotso: Tswée-tswée sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

Puso segolo	1
Motho ka boene le lelapa la gagwe	2
Ga go epe ya tsona	3
(Ga ke kgone go tlhopho)	8

153. Akanya ka ga mongwe yo o bonang Thuso ya madi a Bogole. A o nagana gore ba tshwanetse go newa molao wa go bona thuso e o ya madi o o reng ba batle tiro nngwe fa ba setse ba kgona go itirela.?

Ee	1
Nyaya	2
(Ga ke itse)	8

154. Jaanong akanya ka motlhokomedi wa bana yo o bonang madi a Thuso ya Phepo ya ngwana wa gagwe. A o nagana gore ba tshwanetse go batla tiro mme se se tsewe jaaka molao wa go amogela madi a thuso?

Ee	1
Nyaya	2
(Ga ke itse)	8

155. Ke efe ya metlhala e e latelang e o akanyang gore e gaufi le se o nagang gore se tshwanetse go diragalela madi a mongwe a Thuso ya Phepo ya bana fa a sa batle tiro e e tlhamaletseng? *Mmotsadipotso: Tswée-tswée sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

Madi a bona a thuso ga a tshwanela go amiwa	1
Madi a bona a thuso a tshwanetse go fokodiwa go le gonnye	2
Madi a bona a thuso a tshwanetse go fokodiwa thata	3
Madi a bona a thuso a tshwanetse go emisiwa	4
Tse dingwe (tlhalosa tswée-tswée)	8

156. Ke efe ya metlhala e e latelang e o akanyang gore e gaufi le se o nagang gore se tshwanetse go diragalela madi a mongwe a Thuso ya Digole fa a sa batle tiro e e tlhamaletseng? *Mmotsadipotso: Tswée-tswée sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

Madi a bona a thuso ga a tshwanela go amiwa	1
Madi a bona a thuso a tshwanetse go fokodiwa go le gonnye	2
Madi a bona a thuso a tshwanetse go fokodiwa thata	3
Madi a bona a thuso a tshwanetse go emisiwa	4
Tse dingwe (tlhalosa tswée-tswée)	8

TSWEE-TSWEE ARABA DIPOTSO TSA 157-168 FA MO NAKONG E O DIRELA TUELO. FA O SA DIRE MO NAKONG E, FETELA GO P.169

157. Fa go ka diragala gore o latlhegelwe ke tiro ka ntlha ya lebaka lengwe – a o tla ...? *Mmotsadipotso: Tswée-tswée sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

Simolola go batla ka ponyo ya leitlho	1
Leta dikgwedi di le mmalwa kgotsa go feta	2
Tsaya tshwetso ya go se batle ka kakaretso	3
Ga go epe ya tse di fa godimo	4
(Ga ke kgone go tlhopho)	8

158. Fa o ne o se na tiro, o ne o tlo phela ka eng? *Mmotsadipotso: Tswee-tswée sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

Ke bolokile madi a le mantši	1
Ke tla bona thuso go tswa go ditsala le balesika	2
Ke tla leka go bona madi ka go dira sengwe ke ntse ke le fa gae	3
Thuso ya madi a loago	4
Ga go epe ya tse di fa godimo	5
(Ga ke kgone go tlhopha)	8

159. O nagana gore go tla go tsaya lobaka lo lo kana kang go bona tiro? *Mmotsadipotso: Tswee-tswée sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

Fa tlase ga dikgwedi di le thataro (6)	1
Dikgwedi di le 6 go ya go ngwaga	2
Ngwaga o le mongwe (1) kgotsa go feta	3
Ga ke kitla ke e bona	5
(Ga ke itse)	8

Tswée-tswée bontsha gore a o dumalana kgotsa o ganetsana le metlhala e e latelang. *Mmotsadipotso: Tswée-tswée sekeletsa karabo e le NNGWE mo moleng mongwe le mongwe]*

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Ke mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	Ga ke itse
160. Ke a dira gonne go dira ke selo se se tlwaelegileng go dirwa	1	2	3	4	5	8
161. Ke a dira gonne ke tlhoka madi a dilo tse di botlhokwa jaaka dijo, rente le thuto ya bana	1	2	3	4	5	8
162. Ke a dira gore ke bone madi a go reka dilo tse dingwe tsa go tlaleletsa	1	2	3	4	5	8
163. Ke a dira gonne se se mpha maikutlo a go nna mongwe wa setšhaba	1	2	3	4	5	8
164. Ke a dira gonne mo tirong ya me ke kopana le batho mme ga ke ikutlwe ke kgetholotswe kgotsa ke le bodutu.	1	2	3	4	5	8
165. Ke a dira gonne ke rata tiro e ke e dirang	1	2	3	4	5	8
166. Ke a dira gore ke tsewetse dithuto tsa me	1	2	3	4	5	8
167. Ke a dira gore ke bone phetogo go tswa mo baneng le tiro ya fa gae	1	2	3	4	5	8

168. Fa o ne o ka kgona go bona lotseno lo lo kgotsofatsang kwa ntle ga go dira, a o bona o kare o ne o sa ntse o ka batla tiro ya tuelo? *Mmotsadipotso: Tswée-tswée sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

Ke sa ntse ke rata tiro ya tuelo	1
Nka se itshwenye	2
Tse dingwe (tlhalosa)	3

TSWEE-TSWEE ARABA DIPOTSO TSA 169 -177 FA E LE GORE GA O DIRELE TUELO MO NAKONG E

169. Fa o sa dire, kgotsa o dira tiro e e sa tlhamalalang, ke eng tse di go kgoreletsang go bona tiro? (Mmotsadipotso: dikarabo di le di ntsi di dumeletswe)

a	Ga go na ditiro/ go na le ditiro di le mmalwa fela	1
b	Ke tsofetse	2
c	Bolwetse kgotsa go golofala	3
d	Ga ke a rutega mo go lekaneng	4
e	Ga ke na maitemogelo a a maleba a a lekaneng	5
f	Go tlhoka boitshepo	6
g	Ga go na ditiro tse di lekaneng tse ke di ratang	7
h	Ga go na dipalangwa tse di tlhwatlhwa tlase go ya go batla tiro	8
i	Ga go na dipalangwa tse di tlhwatlhwa tlase tsa go tirong	9
j	Dithulaganyo/maikarabelo a tlhokomelo ya bana	10
k	Tse dingwe (tlhalosa)	11

170. Fa o sa dire mo nakong e, a o batla tiro o sa kgaoletse?

Ee	1
Nyaya	2

171. A o nagana gore go na le kgonagalo ya gore o bone tiro mo lefelong le, kgotsa ga go na kgonagalo e e bonalang? Mmotsadipotso: Tswée-tswée sekeletsa karabo e le NNGWE fela]

Go na le kgonagalo e e pila	1
Ga go na kgonagalo	2
(Ga ke itse)	8

O DUMALANA kgotsa o GANETSANA go le kana kang le metlhala e e latelang? Mmotsadipotso: Tswée-tswée sekeletsa karabo e le NNGWE mo moleng mongwe le mongwe]

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Ke mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	Ga ke itse	
172.	Ke ikutlwa ke siame ka go bo ke dule mo tirong gonne go na le batho ba bangwe ba bantsi ba ba duleng mo tirong le bona	1	2	3	4	5	8
173.	Ke nyema mooko fa ke se na tiro e pe e nka e dirang	1	2	3	4	5	8
174.	Ga go na ditiro di le dintsi fa tikologong ya rona go batho ba ba tshwanang le nna	1	2	3	4	5	8
175.	Ga go na mosola mo go nna go batla tiro gonne ke phela botoka ka go bona madi a thuso ya loago	1	2	3	4	5	8
176.	Fa nka amogela madi a thuso ya loago, ke tla nna le lotseno lo lontsi go feta madi a nka a fiiwang ke tiro ya tuelo	1	2	3	4	5	8

177. Fa o nagana ka dikgwedi di le 12 tse di fetileng, a o dirile nngwe ya tse di latelang gore o bone tiro? (Mmotsadipotso: dikarabo di le di ntsi di dumeletswe)

a	Ikwadisa kwa lefelong la ditiro la botlhe	1
b	Ke ikwadisitse kwa lefelong la poraefete la go thusa go batlisa tiro?	2
c	Araba diphasalatso tsa ditiro	3
d	Senka tiro ka go ikwadisa mo makwalodikgang kgotsa dijenale	4
e	Dira kopo ka tlhamalalo mo bathaping	5
f	Botsa balesika, ditsala, kgotsa badiri ka nna go nthusa go batla tiro	6
g	Ikgolaganya le bathapi ba maloba go botsa ka tiro	7
h	Go tsamaya kgoro ka kgoro ke batla tiro	8
i	Tse dingwe (tlhalosa)	9
j	Ga go epe ya tse di fa godimo	10

BAARABI BOTLHE:

178. Fa o ne o sa dire kgotsa o sa dire gona jaanong, o ne o ka nna le keletso e kana kang ya go bona katiso ya tiro e nngwe e e farologaneng? *Mmotsadipotso: Tswée-tswée sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

Keletso e ntsi	1
Keletso e e lekaneng	2
Ga go na keletso	3
(Ga ke itse)	8

179. O itshepa go le kana kang gore o ka bona tiro e e tsamaisanang le dithuto le bokgoni jwa gago? *Mmotsadipotso: Tswée-tswée sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

/tshepa thata	1
Itshepa go go lekaneng	2
Ga go boitshepo	3
(Ga ke itse)	8

180. O ka nna le keletso e kana kang gore o fudugele kwa lefelong le lengwe go batla tiro? *Mmotsadipotso: Tswée-tswée sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

Keletso e ntsi	1
Keletso e e lekaneng	2
Ga go na keletso	3
(Ga ke itse)	8

181. A o fudugetse kwa porofenseng e nngwe kgotsa mmasepala o mongwe mo dingwageng di le tlhano tse di fetileng?

Ee	1
Nyaya	2

→ Skip to Q.183

182. Fa o arabile 'ee' mo potsong ya 181: Mabaka a gago a go fuduga e ne e le eng? (Mmotsadipotso: dikarabi di le di ntsi di dumeletswe)

a	Go batla tiro	1
b	Go bona tuelo e e botoka	2
c	Go nna gaufi le bamasika	3
d	Go nna mo lefelong le le pila	4
e	Go fitlhelela tsamaiso ya ditirelo e e botoka	5
f	Go fitlhelela madi a thuso ya leago	6
g	Gore banake ba kgone go ya kwa dikolong tse botoka	7
h	Go ya kholetsheng/ yunibesiting	8
i	Tse dingwe (tlhalosa)	9

O DUMALANA kgotsa o GANETSANA go le kana kang le metlhala e e latelang? *Mmotsadipotso: Tswee-tswee karabo e le NNGWE mo moleng mongwe le mongwe*

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Ke mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	Ga ke itse	
183.	Tuelo ya motho e tshwanetse go nna e e lekaneng gore a kgone go phela ka yona kwa ntle ga go tlhoka thuso ya madi a loago ka nako e le nngwe	1	2	3	4	5	8
184.	Batho ba ba sa kgoneng go bona tiro ba tshwanetse go bona thuso ya madi a thuso a loago	1	2	3	4	5	8
185.	Go tla ntswela molemo gore ke amogele tiro ya tuelo e e kwa tlase jaanong fa nka kgona go tokafatsa maemo a me mo nakong e telele	1	2	3	4	5	8
186.	Motho o tshwanetse go nna le tiro go nna le maemo	1	2	3	4	5	8
187.	Motho a ka bona kgotsofalo mo bophelong kwa ntle ga go nna le tiro	1	2	3	4	5	8
188.	Fa o bone tiro, go botlhokwa gore o e somarele le fa o sa e rate	1	2	3	4	5	8
189.	Fa ke sa rate tiro, ke tla e tlogela le fa go se na tiro e nngwe e nka yang kwa go yona	1	2	3	4	5	8

ISSP 2006 – BOTSAYA KAROLO JWA PUSO

190. Ka kakaretso, a o kare batho ba tshwanetse go obamela molao kwa ntle ga go tsaya letlhakore, kgotsa go na le mabaka mangwe a mo go ona batho ba tshwanetseng go latela matswalo a bona le fa go ka raya gore ba tlola molao? *Mmotsadipotso: Tswee-tswee sekeletsa karabo e le NNGWE fela*

Obamela molao kwa ntle ga go tsaya letlhakore	1
Latela letswalo mo mabakeng mangwe	2
Ga ke kgone go tlhopha	8

Go na le ditsela di le dintsi tse batho kgotsa mekgatlo e ka gwantang kगतलhanong le dikgato tsa puso e ba leng kगतलhanong le yona tota. Tswee-tswee bolela gore ke efe ya tse di latelang e o naganang gore e tshwanetse go dumelelwa le gore ke efe e e sa tshwanelang go dumelelwa. *Mmotsadipotso: Tswee-tswee sekeletsa karabo e le NNGWE fela*

	E tshwanets e tota	E ka tswanelwa	E ka se tshwanelwe	E ka se tshwanele le e seng	Ga ke tlhophe	
191.	Rulaganya dikopano tsa botlhe go gwanta kगतलhanong le puso	1	2	3	4	8
192.	Rulaganya megwanto le ditshupetso	1	2	3	4	8
193.	Rulaganya megwanto ya naga yotlhe ya badiri botlhe kगतलhanong le puso	1	2	3	4	8

Go na le batho ba dikakanyo tsa bona di tsewang ke bontsi jwa batho jaaka tse di feteletseng thata. Akanya ka batho ba ba batlang go menola puso ka merusu. A o nagana gore batho ba ba jalo ba tshwanetse go dumelelwa go ... *Mmotsadipotso: Tswee-tswee sekeletsa karabo e le NNGWE mo moleng mongwe le mongwe]*

	E tshwanets e tota	E ka tswanelwa	E ka se tshwanelw e	E ka se tshwanele le e seng	Ga ke tlhophe
194. tshwara dikopano tsa botlhe go tlhagisa dikakanyo tsa bona?	1	2	3	4	8
195. phasalatsa dibuka tse di tlhagisang dikakanyo tsa bona?	1	2	3	4	8

196. Dikarolo tsotlhe tsa molao di dira diphoso fela ke di fe tse o naganang gore di feteletses ...
() *Mmotsadipotso: Tswee-tswee sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

go golega motho yo o senang molato, kgotsa	1
go tlogela motho yo o molato a itsamaele a sa golegwa?	2
Nka se tlhophe	8

Tse ke dilo tse puso e ka di direlang ikonomi. Tswee-tswee bontsha gore ke magato a fe a o a tshegetsang le gore ke a fe a o sa a tshegetseng. (*Mmotsadipotso: Tswee-tswee sekeletsa karabo e le NNGWE mo moleng mongwe le mongwe*)

	Tshegets a thata	Tshege tsa	Magareng	Kgatlhong	Kgatlhong thata	Ga ke tlhophe
197. Go fokodiwa ga tiriso madi madi ga puso	1	2	3	4	5	8
198. Fa puso e duelela diporojeke go tlhola ditiro	1	2	3	4	5	8
199. Gore puso e laole dikgwebo go le gonnye	1	2	3	4	5	8
200. Tshegetso ya madirelo mo go tswelletseng ditsweletswa tse dišwa le tekenoloji	1	2	3	4	5	8
201. Tshegetsa madirelo a a wang go sireletsa ditiro	1	2	3	4	5	8
202. Fokotsa beke ya tiro go tlhola ditiro tse dintsi	1	2	3	4	5	8

Lenaane le le latelang ke la mafelo a a farologaneng a tiriso-madi ya puso. Tswee-tswee bontsha gore a o ka rata go bona go dirisiwa madi a le mantsi kgotsa a mannye mo lefelong lengwe le lengwe. Gakologelwa gore fa o re "a mantsi go feta", go ka raya tshwanelwa gore go nne le koketsego ya lekgetho go duelela seo. *Mmotsadipotso: Tswee-tswee sekeletsa karabo e le NNGWE mongwe le mongwe]*

	Dirisa a mantsi go feta	Dirisa a mantsi	Magareng	Dirisa a mannye	Dirisa a mannye go feta	Nka se tlhophe
203. Puso	1	2	3	4	5	8
204. Pholo	1	2	3	4	5	8
205. Sepodisi le kgatelelo ya molao	1	2	3	4	5	8
206. Thuto	1	2	3	4	5	8
207. Sesole le tshireletso	1	2	3	4	5	8
208. Madi a botsofe	1	2	3	4	5	8
209. Dikungwa tsa botlhoka tiro	1	2	3	4	5	8
210. Setso le botaki	1	2	3	4	5	8

Ka kakaretso, a o nagana gore e tshwanetse go nna kgotsa ga go a tshwanela go nna maikarabelo a puso go ... Mmotsadipotso: Tswee-tswee sekeletsa karabo e le NNGWE fela]

	E tshwanets e tota	E ka tswanelwa	E ka se tshwanelw e	E ka se tshwanele le e seng	Ga ke tlihophe	
211.	aba tiro go mongwe le mongwe yo o e batlang	1	2	3	4	8
212.	tshola ditlhwatlhwa di laolela	1	2	3	4	8
213.	aba tlhokomelo ya kalafo go balwetse	1	2	3	4	8
214.	aba maemo a a lebegang a bophelo go batho ba ba tsofetseng	1	2	3	4	8
215.	abela madirelo thuso e a e tlhokang go gola	1	2	3	4	8
216.	aba maemo a a lebegang a bophelo go botlhoka-tiro	1	2	3	4	8
217.	fokotsa dipharologano tsa lotseno magareng ga bahumi le bahumanegi	1	2	3	4	8
218.	naya thuso ya matlole go baithuti ba diyunibesithi ba ba tswang kwa malapeng a lotseno lo lo kwa tlase	1	2	3	4	8
219.	aba matlo a a lebegang go batho ba ba sa kgoneng go a duelela	1	2	3	4	8
220.	tsenya tirisong melao e e gagametseng gore madirelo a se dire tshenyo e ntsi thata mo tikologong	1	2	3	4	8

O akanya gore puso mo Aforika Borwa e atlegile go le kana kang mo lefelong lengwe le lengwe la a a latelang? Mmotsadipotso: Tswee-tswee sekeletsa karabo e le NNGW/Emo moleng mongwe le mongwe]

	Atlegile thata	Atlegile	Magareng	Ga e a atlega	Ga e a atlega le e seng	Nka se tlihophe	
221.	Aba tlhokomelo ya pholo go balwetse	1	2	3	4	5	8
222.	Abela batsofe bophelo jo bo bonalang?	1	2	3	4	5	8
223.	Go laola matshosetsi mo tshireletsegong ya Aforika Borwa?	1	2	3	4	5	8
224.	Laola bosenyi?	1	2	3	4	5	8
225.	Lwantsha botlhoka-tiro?	1	2	3	4	5	8
226.	Sireletsa tikologo?	1	2	3	4	5	8

Akanya ka fa puso e belaela gore kgato ya menolopuso e gaufi le go diragala. A o nagana gore baetedipele ba na le tetla ya go ... Mmotsadipotso: Tswee-tswee sekeletsa karabo e le NNGWE mo moleng mongwe le mongwe]

	Ba tshwanets e tota	Ba ka tswanelwa	Ba ka se tshwanelwe	Ba ka se tshwanele le e seng	Ga ke tlhophe	
227.	atlhola batho sebaka se ba se batlang kwa ntle ga go ba sekisa?	1	2	3	4	8
228.	gatisa dipuisano tsa batho tsa megala?	1	2	3	4	8
229.	emisa le go phuruphutsa batho mo mmileng nako nngwe le nngwe	1	2	3	4	8

Jaanong dipotso dingwe ka dipolotiki

230. O ka re o na le kgatlhego go le kana kang mo dipolotiking? Mmotsadipotso: Tswee-tswee sekeletsa karabo e le NNGWE fela]

Kgatlhego e ntsi	1
Kgatlhego e e lekanetseng	2
Kgatlhego e e seng kalo	3
Kgatlhego e nnye	4
Ga go kgatlhego e pe	5
Ga ke kgone go tlhopha	8

O dumela kgotsa o ganetsa go le kana kang nngwe le nngwe ya metlhala e e latelang Mmotsadipotso: Tswee-tswee sekeletsa karabo e le NNGWE mo moleng mongwe le mongwe]

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Ke mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	Ga keitse	
231.	Batho ba ba tshwanang le nna ga ba na molomo ka se puso e se dirang	1	2	3	4	5	8
232.	Moagi mongwe le mongwe o na le tshwaelo mo go e kgolo mo dipolotiking	1	2	3	4	5	8
233.	Ke akanya gore ke tlhologanya sentle merero e e botlhokwa ya dipolotiki e e lebaneng naga ya rona	1	2	3	4	5	8
234.	Ke nagana gore batho ba le bantsi ba na le tshedimosetso e e botoka ka ga dipolotiki le puso go mpheta	1	2	3	4	5	8
235.	Batho ba re ba tlhophang jaaka maloko a palamente (MP's) ba leka go tshola ditsholofetso tse ba di dirileng ka nako ya ditlhopho	1	2	3	4	5	8
236.	Badiredi ba setshaba ka bantsi ba a tshepega go direla naga botoka	1	2	3	4	5	8

237. Ka kakaretso, o ka tlhalosa jang makgetho a mo Aforika Borwa?

a. La ntlha, boemong jwa ba ba bonang lotseno lo lo kwa godimo, a makgetho a ...
Mmotsadipotso: Tswee-tswée sekeletsa karabo e le NNGWE fela]

kwa godimo thata	1
kwa godimo	2
siame	3
kwa tlase	4
kgotsa, kwa tlase thata?	5
Ga ke kgone go tlhophha	8

b. Le le latelang, boemong jwa ba ba bonang lotseno lo lo mo magareng, makgetho a ...
Mmotsadipotso: Tswee-tswée sekeletsa karabo e le NNGWE fela]

kwa godimo thata	1
kwa godimo	2
siame	3
kwa tlase	4
kgotsa, kwa tlase thata?	5
Ga ke kgone go tlhophha	8

c. Kwa bofelong, boemong jwa ba ba bonang lotseno lo lo kwa tlase, makgetho a ...
Mmotsadipotso: Tswee-tswée sekeletsa karabo e le NNGWE fela]

kwa godimo thata	1
Kwa godimo	2
siame	3
kwa tlase	4
kgotsa, kwa tlase thata?	5
Ga ke kgone go tlhophha	8

238. O dumela kgotsa o ganetsa go le kana kang le metlhala e e latelang

a. "Ke batho ba le mmalwa fela ba nka ba tshepang ka botlalo" *Mmotsadipotso: Tswee-tswée sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

Dumela thata	1
Dumela	2
Magareng	3
Ganetsa	4
Ganetsa thata	5
Ga ke kgone go tlhophha	8

b. "Fa o se kelotlhoko, batho ba bangwe ba tla go dirisa" *Mmotsadipotso: Tswee-tswée sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

Dumela thata	1
Dumela	2
Magareng	3
Ganetsa	4
Ganetsa thata	5
Ga ke kgone go tlhophha	8

239. a. Batho bangwe ka ntlha ya ditiro tsa bona, maemo mo setšhabeng kgotsa dikgolagano tsa bona ba kopiwa ke ba bangwe go thusa go dira go tlhotlheletso ditshwetso tse di botlhokwa go ya ka kgatlhego ya bona. Wena? Ke makgetlo a le ma kae mo o kopiwang go thusa go tlhotlheletsa ditshwetso tse di botlhokwa boemong jwa molemo go batho ba bangwe? *Mmotsadipotso: Tswée-tswée sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

Le e seng	1
Ka sewelo	2
Ka dinako dingwe	3
Ka gale	4
Ga ke kgone go tlhophha	8

b. A go na le batho ba o ka ba kopang go go thusa go tlhotlheletsa ditshwetso dingwe boemong jwa molemo go wena? *Mmotsadipotso: Tswée-tswée sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

Nyaya, ga go ope	1
Ee, batho ba le mmalwa	2
Ee, batho bangwe	3
Ee, batho ba le bantsi	4
Ga ke kgone go tlhophha	8

240. Go ya ka wena, ke ga kae mo badiredi ba setšhaba ba tsholang batho ba ba tshwanang le wena sentle? *Mmotsadipotso: Tswée-tswée sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

Ka metlha (ka dinako tsotlhe)	1
Ka gale	2
Ka dinako dingwe	3
Ka sewelo	4
Ga ba nke	5
Ga ke kgone go tlhophha	8

241. A o nagana gore ka mo o badiredi ba setšhaba ba tsholang batho ka teng mo Aforika Borwa go ya le gore o mang? *Mmotsadipotso: Tswée-tswée sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

Go tshwanetse tota	1
Go ka tshwanela	2
Go ka se tshwanele	3
Ga go a shwanela tota	4
Ga ke kgone go tlhophha	8

242. Go ya ka wena, e ka nna borra/bommadipolotiki ba le ba kae ba ba amegang mo bonokwaneng? *Mmotsadipotso: Tswée-tswée sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

Ope	1
Ba le mmalwa	2
Ba bangwe	3
Ba le bantsi tota	4
E ka nna botlhe	5
Ga ke kgone go tlhophha	8

243. Go ya ka wena, e ka nna badirela setšhaba ba le ba kae ba ba amegang mo bonokwaneng? *Mmotsadipotso: Tswée-tswée sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

Ope	1
Ba le mmalwa	2
Ba bangwe	3
Ba le bantsi tota	4
E ka nna botlhe	5
Ga ke kgone go tlhophha	8

244. Mo dingwageng tse tlhano tse di fetileng, ke ga kae mo o wena kgotsa mongwe wa balelapa la gago le kopaneng le modiredi setšhaba yo o neng a itlhalosa gore o batla kgotsa o kopa letsogokobong kgotsa go direlwa sengwe boemong jwa go bona tirelo? *Mmotsadipotso: Tswee-tswée sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

Le e seng	1
Ka sewelo	2
Ka dinako dingwe	3
Ka gale	4
Ka metlha	5
Ga ke kgone go tlhopha	8

245. Ka kakaretso, e ka nna batho ba le ba kae ba o golaganang le bona ka letsatsi le le tlwaelegileng la beke, go akaretswa le batho ba o nnang le bona?

Re na le kgalhego mo kgolaganong ya bongwe ka bongwe, go akaretswa mongwe le mongwe yo o buang le ene, o tlotlang, kgotsa o rera dilo. Se e ka nna ka mokgwa wa go bua le lebagane, ka mogala, makwalo kgotsa ka inthanete. Tswee-tswée tsenya fela batho ba o ba itseng.

Tswee-tswée tlhopha e le nngwe go tswa mo mefuteng e e latelang e e tsamaisanang sentle le kabakanyo ya gago. *Mmotsadipotso: Tswee-tswée sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

Batho ba le 0-4	1
5-9	2
10-19	3
20-49	4
50 kgotsa go feta	5
Ga ke kgone go tlhopha	8

BOSENYI LE TSHIRELETSEGO

246. ikutlwa o bolokesebile kgotsa o sa bolokega jang mo malatsing a le mantsi?

Ke bolokesebile thata	1
Ke bolokesebile	2
Mo magareng	3
Ke sa bolokesebile	4
Ke sa bolokesebile le e seng	5
Ga ke itse	8

247. ikutlwa o bolokesebile kgotsa o sa bolokega jang go tsamaya o le esi mo lefelong le mo motshegareng?

Ke bolokesebile thata	1
Ke bolokesebile go se kae	2
Ke sa bolokesebile sentle	3
Ke sa bolokesebile le eseng	4
Ga ke itse	8

248. ikutlwa o bolokesebile kgotsa o sa bolokega jang go tsamaya o le esi mo lefelong le, fa lefifi le tshwere?

Ke bolokesebile thata	1
Ke bolokesebile go se kae	2
Ke sa bolokesebile sentle	3
Ke sa bolokesebile le eseng	4
Ga ke itse	8

249. A o kile wa fuduga kgotsa wa nagana ka go fuduga ka ntlha ya gore wena kgotsa ba lelapa la gago le tshwenyegile ka bosenyi?

Ee, ke fudugile	1
Ee, ke nagana go fuduga mo ntlong e	2
Nyaya	3
Ga ke itse	8

250. Ke ga kae mo o tshwenyegang ka kgonagalo ya gore wena kgotsa mongwe yo o dulang le wena a ka nna setlhabelo sa bosenyi?

Ka gale	1
Gangwe le gape	2
Ka dinako dingwe	3
Ka sewelo	4
Le eseng	5
Ga ke itse	8

GO TLHOPHA

251. Mo ditlhophong tse di fetileng tsa naga tse di neng tsa dirwa ka 2004 o ne wa tlhopho mokgatlho o fe? *Mmotsadipotso: O SE KA wa buisa dikarabo. Tswee-tswee sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

African Christian Democratic Party (ACDP)		01
African National Congress (ANC; incl. SACP and COSATU)		02
Azanian People's Organisation (AZAPO)		03
Democratic Party / Alliance (DP/DA)		04
Freedom Front Plus / Vryheidsfront Plus (FF+/VF+)		05
Independent Democrats (ID)		06
Inkatha Freedom Party (IFP)	Skip to	07
Q.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.		
Minority Front (MF)		08
New National Party (NNP)		09
Pan-Africanist Congress (PAC)		10
United Christian Democratic Party (UCDP)		11
United Democratic Movement (UDM)		12
Tse dingwe (tlhalosa)		13
Ga ke a tlhopho		14
Ga ke na bonnete		15
Ga ke arabe		97
Ga ke itse		98

252. Fa o sa tlhopho ka ditlhopho tsa 2004, naya lebaka legolo le le dirileng gore o se ka wa tlhopho. *Mmotsadipotso: O SE KA wa buisa dikarabo. Tswee-tswee sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

Ke le monnye thata	01
Ke se na kgatlhego	02
Ke sa ikwadisa	03
Ke sena tshepo mo dipolotiking	04
Ke matsapa tota	05
Lefelo la go tlhophela le kwa kgakala thata	06
Ke tshaba kgatelelo le merusu	07
Ke mokgatlho o le mongwe fela o o neng o ka fenywa	08
Bolwetse	09
Ke ne ke se na bukana ya boitshupo	10

Tse dingwe (tlhalosa)	11
-----------------------------	----

253. Fa go ne go ka nna le ditlhopho tsa naga ka moso, o ne o tlo tlhopha lekoko le fe? *Mmotsadipotso: O SE KA wa buisa dikarabo. Tswee-tswee sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

African Christian Democratic Party (ACDP)		01
African National Congress (ANC)		02
Azanian People's Organisation (AZAPO)		03
Democratic Party / Alliance (DA/DP)		04
Freedom Front Plus / Vryheidsfront Plus (FF+/VF+)		05
Independent Democrats (ID)		06
Inkatha Freedom Party (IFP)	} Skip to Q.255	07
Minority Front (MF)		08
New National Party (NNP)		09
Pan-Africanist Congress (PAC)		10
United Christian Democratic Party (UCDP)		11
United Democratic Movement (UDM)		12
Tse dingwe (tlhalosa)		13
Nka se tlhophe		14
Ga ke na bonnete		15
Ga ke arabe		97
Ga ke itse		98

254. Fa o arabile ka 14 mo go Q.252: Lebaka la gago le legolo la go nagana gore o ka se tlhophe fa ditlhopho tsa naga di ka nna ka moso ke le fe?? *Mmotsadipotso: O SE KA wa buisa dikarabo. Tswee-tswee sekeletsa karabo e le NNGWE fela]*

Ke le monnye thata	01
Ke se na kgatlhego	02
Ke sa ikwadisa	03
Ke feletswe ke tshepo mo dipolotiking	04
Ke matsapa tota	05
Lefelo la go tlhophela le kwa kgakala thata	06
Ke tshaba kgatelelo le merusu	07
Ke mokgatlho o le mongwe fela o o ka fenyang	08
Bolwetse	09
Ga ke na bukana ya boitshupo	10
Tse dingwe (tlhalosa)	111

255. Fa o kgethile 1 go ya go 13 mo go Q. 252: O bona o atametse (o rata) mokgatlho o fe o mongwe gape? *Mmotsadipotso: O SE KA wa buisa dikarabo. Tswee-tswee sekeletsa karabo e le NNGWE fela. Ela tlhoko: Ga e a tshwanela go nna lekoko le a le tlhophileng mo Q.0)*

African Christian Democratic Party (ACDP)	01
African National Congress (ANC)	02
Azanian People's Organisation (AZAPO)	03
Democratic Party / Alliance (DA/DP)	04
Freedom Front Plus / Vryheidsfront Plus (FF+/VF+)	05
Independent Democrats (ID)	06
Inkatha Freedom Party (IFP)	07
Minority Front (MF)	08
New National Party (NNP)	09
Pan-Africanist Congress (PAC)	10
South African Communist Party (SACP)	11
United Christian Democratic Party (UCDP)	12
United Democratic Movement (UDM)	13
Tse dingwe (tlhalosa)	14
Mokgatlho o mongwe	15

Ga ke arabe	97
-------------	----

256. Fa o kgethile 14 to 98 mo go P 253: O bona o batlile go atamela mokgatlho o fe?

African Christian Democratic Party (ACDP)	01
African National Congress (ANC)	02
Azanian People's Organisation (AZAPO)	03
Democratic Party / Alliance (DA/DP)	04
Freedom Front Plus / Vryheidsfront Plus (FF+/VF+)	05
Independent Democrats (ID)	06
Inkatha Freedom Party (IFP)	07
Minority Front (MF)	08
New National Party (NNP)	09
Pan-Africanist Congress (PAC)	10
South African Communist Party (SACP)	11
United Christian Democratic Party (UCDP)	12
United Democratic Movement (UDM)	13
Tse dingwe (tlhalosa)	14
Ga go mokgatlho	15
Ga ke arabe	97

DINTLHA KA GA MOARABI

257. Bong jwa moarabi [kwalolola go tswa mo letlhareng la dintlha tsa kgolagano]

Monna	1
Mosadi	2

258. Mmala kgotsa lotso lwa moarabi [kwalolola go tswa mo letlhareng la dintlha tsa kgolagano]

Montsho wa	1
MoaForika	
Wa mmala	2
MoIntia	3
Mosweu	4
Ba bangwe	5

259. Dingwaga tse di tletseng tsa moarabi [kwalolola go tswa mo letlhareng la dintlha tsa kgolagano]

dingwaga
(Ga ke itse) = 997

260. Maemo a gago a lenyalo mo nakong e ke a fe?

Nyetse(we)	1
Moswagadi/motlholo gadi	2
Tlhadile (lwe)	3
Arogane	4
Ga ke a nyala (wa)	5
(Gana go araba)	7
(Ga ke itse)	8

→ Ask Q.261
} Skip to Q.Fehler!
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.

261. A mo nakong e o dula le mogatso (monna/ mosadi wa gago)?

Ee	1
Nyaya	2
(Gana go araba)	7
(Ga ke itse)	8

262. A o dula mmogo le molekane?

Ee	1
Nyaya	2
Gana go araba	7
Ga ke itse	8
(Ga e maleba – dula mmogoile mogatse)	0

263. A o na le bana ba ba nnang le wena fa gae?

Ee, moarabi o na le bana ba ba nnang fa gae	1	→	Skip to Q.265
Nyaya, ga ba teng	2	→	Ask Q.264

264. A o kile wa nna le bana ba e leng ba gago, ba mogatso, ba o ba abetsweng, ba o ba tlhokomelang ka ntlha ya fa ba se na batsadi kgotsa bana ba molekane wa gago ba nna le lona fa lapeng la gago?

Ee	1
Nyaya	2
(Ga ke itse)	8

265. Ke maemo a fe a magolo a thuto a wena o kileng wa a fitlhelelang?

Ga ke a tsena sekolo	00
Kereiti ya 1/Seema sa 0	01
Sekamophato wa A/Kereiti ya 1	02
Sekamophato wa B/Kereiti ya 2	03
Kereiti ya 3/Seema sa 1	04
Kereiti ya 4/Seema sa 2	05
Kereiti ya 5/Seema sa 3	06
Kereiti ya 6/Seema sa 4	07
Kereiti ya 7/Seema sa 5	08
Kereiti ya 8/Seema sa 6/Foromo ya 1	09
Kereiti ya 9/Seema sa 7/Foromo ya 2	10
Kereiti ya 10/Seema sa 8/Foromo ya 3	11
Kereiti ya 11/Seema sa 9/Foromo ya 4	12
Kereiti ya 12/Seema sa 10/Foromo ya 5/Materiki	13
NTC I	14
NTC II	15
NTC III	16
Dipoloma/setifikeiti se se fa tlase ga seema sa 12/Std 10	17
Dipoloma/setifikeiti le seema sa 12/Std 10	18
Gerata	19
Go feta gerata kgotsa dipoloma go feta gerata	20
Tse dingwe, tlhalosa	21
Ga ke itse	98

266. weditse dingwaga di le kae tsa go tsena sekolo nako e e tletseng?

dingwaga
(Ga ke itse) 88

267. A o moagi wa Aforika Borwa?

Ee	1
Nyaya	2
(Ga ke itse)	8

268. A o kwadisitswe jaaka motlhophi mo Aforika Borwa?

Ee	1
Nyaya	2
(Ga ke itse)	8

269. Ke puo e fe e o e buang thata fa gae?

270. Puo ya mme wa gago ke efe?

	269. E e buiwang thata fa gae	270. Puo ya ga mme
Sesotho	01	01
Setswana	02	02
Sepedi	03	03
Seswatsi	04	04
SeTebelebele	05	05
SeThosa	06	06
SeZulu	07	07
SeTsonga	08	08
SeVenda/Lemba	09	09
SeAforikanse	10	10
Sekgowa	11	11
Puo e nngwe ya s Aforika Borwa	12	12
Puo ya se Yuropa	13	13
Puo ya SeIntia	14	14
Tse dingwe, tlhalosa	15	15

271. Maemo a gago a tiro ke a fe mo nakong e? (KE EFE YA TSE DI LATELANG E E TLHALOSANG MAEMO A GAGO A TIRO A JAANONG BOTOKA?)

Ga ke dire, ga ke batle tiro	01
Ga ke dire, ke batla tiro	02
Mophenšene (tsofetse/ke emisitse tiro ka ntlha ya botsofe)	03
Ke lwala nakwana	04
Ke golofetse gotlhelele	05
Mmalelapa, ga ke dire gotlhelele, ga ke battle tiro	06
Mmalelapa, ke batla tiro	07
Moithuti/morutwana	08
Ke moithapi (ke a ipereka)i- nako e e tletseng	09
Ke moithapi, - nakwana	10
Ke thapilwe nakwana (fa tse di fa godimo di se maleba)	11
Ke thapilwe nako e e tletseng	12
Tse dingwe (tlhalosa)	13

272. Fa o nyetse (tswe) kgotsa o na le molekane, maemo a gagwe a tiro ke a fe?

Ga a dire, o batla tiro	01
Ga a dire, ga a batle tiro	02
Phenšene (tsofetse/o emisitse tiro ka ntlha ya botsofe)	03
O lwala nakwana	04
O golofetse gotlhelele	05
Mmalelapa, ga a dire gotlhelele, ga a batle tiro	06
Mmalelapa, o batla tiro	07
Moithuti/morutwana	08
Ke moithapi- nako e e tletseng	09
Ke moithapi, - nakwana	10
Ke thapilwe nakwana (fa tse di fa godimo di se maleba)	11
Ke thapilwe nako e e tletseng	12
Tse dingwe (tlhalosa)	13
(Ga e maleba – ga kena mogatsa, ga ke na molekane)	00

273. **Tiro ya gago ke eng gona jaanong?** [KWALA KARABO. FA A SA DIRE JAANONG, BOTSA KA TIRO E A NENG A E DIRA MO BOGAUTSHWANENG]

	97
(Gana go araba)	98
(Ga ke itse, tlhalosa mo go sa tlhaloganyegeng)	00
(Ga e maleba – ga ke ise ke dire)	

274. **Fa mogatso kgotsa molekane wa gago a dira, o dira tiro e fe mo nakong e?** [KWALA KARABO. FA A SA DIRE JAANONG, BOTSA KA TIRO E A NENG A E DIRA MO BOGAUTSHWANENG]

(Ga e maleba – ga kena mogatso kgotsa molekane)	00
---	----

275. **Ke mang mothapi wa gago mo tirong e?**

Mmotsadipotso: Buisa dikarabo.

[SEKELE TSA KARABO E LE NNGWE. FA A SA DIRE JAANONG, BOTSA KA TIRO E A NENG A E DIRA MO BOGAUTSHWANENG]

Puso, lefapha la setšhaba kgotsa sesole	1
Kgwebo ya puso	2
Kampani ya poraefete, kgwebo kgotsa koporasi	3
Ke moithapi (ke a ipereka)	4
Tse dingwe (tlhalosa)	5
(Ga e maleba – ga ke ise ke nne le tiro)	0

276. **Mothapi wa mogatso/molekani wa gago ke mang?**

Mmotsadipotso: Buisa dikarabo

SEKELE TSA KARABO E LE NNGWE. FA A SA DIRE JAANONG, BOTSA KA TIRO E A NENG A E DIRA MO BOGAUTSHWANENG]

Puso, lefapha la setšhaba kgotsa sesole	1
Kgwebo ya puso	2
Kampani ya poraefete, kgwebo kgotsa koporasi	3
Ke moithapi (ke a ipereka)	4
Tse dingwe (tlhalosa)	5
(Ga ke itse)	8
(Ga e maleba – ga ke ise ke nne le tiro)	0
(Ga e maleba – ga a ise a nne le tiro, kgotsa ga go mogatse kgotsa molekani)	0

277. **Fa o itirela, o na le bathapiwa ba le ba kae ba ba go direlang?**

bathapiwa

Ga ke itse)	998
Ga e maleba (ga ke mo labour force)	000

278. **dira/o ne o dira diura di le kae ka tlwaelo ka beke mo tirong ya gago e e tlwaelegileng (Tiro-kgolo ya gago)?**

Diura

(Gana go araba)	97
(Ga ke itse)	98
Ga e maleba - not currently in labour force)	00

279. A o tlhokomela tiro ya batho ba bangwe fela?

FA A SA DIRE JAANONG, BOTSA KA TIRO E A NENG A E DIRA MO BOGAUTSHWANENG]

Ee	1
Nyaya	2
(Gana go araba)	7
(Ga ke itse)	8
Ga e maleba – ga ke ise ke dire	0

280. A o leloko kgotsa o kile wa nna leloko le le duelang la Mokgatlho wa Badiri?

Ee, ke leloko mo nakong e	1
Ee, ke kile ka nna leloko, mme e seng jaanong	2
Ga ke ise ke nne leloko	3

281. A o ipitsa gore o wela mo tumelong nngwe?

Ee	1
Nyaya	2

→ Skip to Q.284

282. Fa karabo e le ee, ke efe? Tswee-tswée tlhalosa phuthego

Christian (kwa ntle ga tlhaloso)	01
African Evangelical Church	02
Anglican	03
Assembles of God	04
Apostle Twelve	05
Baptist	06
Dutch Reformed	07
Full Gospel Church of God	08
Faith Mission	09
Church of God and Saints of Christ	10
Jehovah's Witness	11
Lutheran	12
Methodist	13
Pentecostal Holiness Church	14
Roman Catholic	15
Salvation Army	16
Seventh Day Adventist	17
St John's Apostolic	18
United Congregation Church	19
Universal Church of God	20
Nazareth	21
Zionist Christian Church	22
Other Christian	23
Islam / Muslim	24
Judaism / Jewish	25
Hinduism / Hindu	26
Buddhism / Buddhist	27
Tse dingwe (tlhalosa)	28
(Gana)	97
(Ga a itse)	98
(Ga e a arajwa)	99

283. Kwa ntle ga dinako tse di rileng jaaka manyalo, dipoloko le dikolobetso, o tsenela ditirelo kgotsa dikopano tsa phuthego ya gago ga kae?

Dinako tse di mmalwa ke beke	01
Gangwe ka beke	02
Ga 2 kgotsa ga 3 ka kgwedi	03
Gangwe ka kgwedi	04
Dinako tse di mmalwa ka ngwaga	05
Gangwe ka ngwaga	06
Ka sewelo	07
Ga ke nke	08
(Ga a arabe	97
(Ga a itse	98

284. A wena kgotsa mongwe mo lelapeng le o amogela nngwe ya Thuso ya madi a Loago?

Madi a Botsofe	1
Madi a Phepo ya Bana	2
Madi a bogole	3
Madi a batho ba ba sa kgoneng go itirela sepe	4
Madi a tlhokomelo ya dikhutsana	5
Madi a go Thusa	6
Ga go ope mo lelapeng a amogelang thuso e pe	9
(Gana go araba)	97
(Ga a itse)	98

285. Mo setšhabeng sa rona, go na le ditlhophha tse di na leng go nna go ya mo maemong a kwa godimo le ditlhophha tse di nang le go nna go ela kwa tlase. O ka ipaya fa kae mo sekaleng sa 1 go ya go 10, mo o 10 e leng kwa godimo mme 1 e le kwa tlase?

Godimodimo	10
	9
	8
	7
	6
	5
	4
	3
	2
Tlasetlase	1

286. ka tlhalosa maemo a gago a pholo jang mo nakong e?

Bokoa thata	1
Bokoa	2
Itekanetse	3
Phedile sentle	4
Phedile sentle thata	5
(Ga ke itse)	8

DINTLHA KA GA LELAPA

287. Tlhalosa moagomogolo o moarabi a nnang mo go ona?

Bonno/Ntlo kgotsa moago wa ditena mo setsheng se le esi kgotsa mo polaseng	01
Ntlwana ya setso/ Mokgoro/ Moago o o agilweng ka didiriswa tsa setso	02
Folete mo lefelong la difolete	03
Ntlo e e mo setsheng se sengwe le tse dingwe mo teropong	04
Yuniti mo lefelong la batsofe	05
Bonno/Folete/phaposi fa morago ga ntlo	06
Mokhukhu/ letikiri fa morago ga ntlo	07
Mokhukhu kwa lefelong la mekhukhu/letikiri mme eseng fa morago ga ntlo, mo polaseng	08
Phaposi kamore /foletenyana	09
Kharabane/Tente	10
Tse dingwe, tlhalosa	11

Mmotsadipotso: Kwala sediriswa segolo se se dirisitsweng go aga marulelo le mabota a ntlo.
[TEBO YA MATLHO]

Mofuta wa sediriswa	288. MMarulelo	289. Mabota
Ditena	01	01
Samente/konkoreite	02	02
Tshipi/disenke	03	03
Legong	04	04
Polasetiki	05	05
Khatebokoso	06	06
Motswako wa seretse le samente	07	07
Mogwaafatshe le motlaagane (Wattle and daub)	08	08
Dithaele	09	09
Seretse	10	10
Bojang	11	11
Asbestos	12	12

290. Ke motswedimogolo o fe o balelapa la gago ba bonang metsi mo go ona?
(Mmotsadipotso: Tlhopho karabo e le nngwe fela)

Mo thepeng go tswa mo peiping ya metsi a metara mo ntlong	01
Mo thepeng ya metsi a a dueletsweng kwa pele mo ntlong	02
Mo thepeng ya metsi a peipi a metara fa gae	03
Mo thepeng ya metsi a peipi a a dueletsweng kwa pele fa gae	04
Mo thepeng ya metsi a peipi fa gae- ga go na metara	05
Mo tankeng ya metsi ya botlhe – ga a duelelwe	06
Mo tankeng ya metsi ya botlhe – a a duelelwa	07
Ke a bone kwa ntle ga tuelo mo go moagisani	08
Ke a dueletse go tswa go moagisani	09
Mo seroring sa go rwala metsi/mo tankeng ya metsi	10
Mo tankeng ya metsi ya botlhe, kwa ntle ga setsha	11
Mo tankeng ya mo setsheng	12
Motankeng ya metsi kwa ntle ga setsha/ ya botlhe	13
Mo tanking ya metsi a pula mo setsheng	14
Mo nokeng e e elelang	15
Mo letamong	16
Mo kgatamping /metsi a a emeng	17
Mo petseng/sedibeng	18
Mo motsweding	19
Tse dingwe, tlhalosa	20

291. A lelapa la gago le bona metsi go tswa kwa lefelong le le bokgakala jo bo fa tlase ga sekgala sa 200m?
*(Interviewer: 200 meters is about equal to the length of two football fields.
 Interviewer: Circle not applicable if the respondent has a tap in the house or on the household's site)*

Ee	1
Nyaya	2
Ga e maleba	9

292. Lelapa la gago le dirisa metsi a le ma kana kang mo ditirong tsotlhe letsatsi lengwe le lengwe?
*Mmotsadipotso: Dimetara di le 200 di ka lekana le boleele jwa mabala a kgwele ya maoto a le mabedi.
 Mmotsadipotso: Sekeletsa "ga e maleba" fa moarabi a na le thepe mo ntlong kgotsa mo setsheng sa mong wa lefelo)*

Fa tlase ga dilitara tse 25 (motomo o le mongwe)	1
Dilitara tse 25–100 (metomo e 1-4)	2
Dilitara tse 101–200 (metomo e 4 – 8 / ditoromo tse ½ to 1)	3
Dilitara tse 201–400 (metomo e 8 – 16 / ditoromo tse 1 – 2)	4
Dilitara tse 401–600 (metomo e 16 – 24 / ditoromo tse 2 – 3)	5
Go feta dilitara tse 600 (ditoromo tse 3)	6
Ga ke itse	8
Ga e maleba, ga re na thepe ya metsi mo ntlong kgotsa fa gae.	9

293. Mo ngwageng o o fetileng, ke ga kae mo o neng o itemogela kgaogo e e fetang letsatsi mo tirelong ya metsi?
(Mmotsadipotso: Tlhopho karabo e le nngwe fela)

Ga go ise go diragale	1
Gangwe kgotsa ga bedi ka ngwaga	2
Kgwedi nngwe le nngwe	3
Gantsi go feta kgwedi nngwe le nngwe	4

294. Mo dikgweding tse 12 tse di fetileng, kgaogo e telele e le e itemogetseng e ne e le kana kang?
(Mmotsadipotso: Tlhopho karabo e le nngwe fela)

Ga go ise go diragale	1
Diura tse di mmalwa kgotsa fa tlase	2
Diura tse di mmalwa go ya go letsatsi	3
Letsatsi go ya go a mabedi	4
Malatsi a le 3 go ya go 6	5
Beke e le 1 (malatsi a le 7)	6
Go feta beke e le 1	7
Ga ke gopole	8

295. Fa o itemogetse go kgaolwa ga metsi mo ngwageng o o fetileng: o nagana gore lebaka legolo la kgaogo eo e ne e le eng?
(Mmotsadipotso: Tlhopho karabo e le nngwe fela)

Dipeipi di thubegile	01
Pompo e sa dire	02
Go siamisa ka kakaretso	03
Metsi a ne a sa lekana	04
Metsi a tlisiwa ka dinako tse di rileng	05
Komelelo	06
Tshenyo (Bogodu)	07
Go kgaolwa –Ka ntlha ya go sa duele	08
Tse dingwe (tlhalosa)	09
Ga ke itse	98

296. Ke mofuta o fe wa ntlwana-boithusetso o o dirisiwang ke ba lelapa le (Mmotsadipotso: Tshwaya ntlwana boithusetso e le nngwe e e dirisiwang thata)

Ntlwana boithusetso e e dirisang kgogo ya metsi, mme e golagantswe mo keelatlshileng ya mmasepala (munisipal sewage system),	01
Ntlwana boithusetso e e dirisang metsi, mme e golagantswe mo tankeng ya maswe	02
Ntlwana boithusetso ya dikhemikhale	03
NTLWANA YA MOSIMA E E NANG LE PEIPI YA MOWA (YA MOSIMA O O BOTENG)	04
Ntlwana ya mosima e e se nang peipi ya mowa (ya mosima o o boteng)	05
Ntlwana boithusetso ya kgametswana	06
Tse dingwe, tlhalosa	07
Ga e teng → Skip to Q.299	08
Ga ke itse	98

297. Fa lelapa le le dirisa ntlwana ya kgametswana, mantle a tloswa makgetlo a le ma kae (Mmotsadipotso: Sekeletsa "ga e maleba" fa balelapa ba sa dirisi ntlwana boithusetso ya kgamelwana))

Gangwe ka beke	1
Mo bekeng ya bobedi	2
Gangwe ka kgwedi	3
Fa tlase ga gangwe ka kgwedi	4
Ga ke itse	8
Ga e maleba, ga re na ntlwana ya kgametswana	9

298. Ntlwana e ya kgametswana e beilwe fa kae?

Mo ntlong	1
Mo setsheng (mo jarateng)	2
Kwa ntle ga setsha (jarata)	3

299. A lelapa le le na le kgolayano ya motlakase?

Ee	1
Nyaya	2

300. A le na le phitlhelelo ya khomphutara?

Ee, fa gae	1
Ee, kwa tirong/lefelong la thuto	2
Ee, fa gae le kwa tirong	3
Ga go epe ya tsone	4

301. A o na le phitlhelelo ya Inthanete? Multiple response]

a. Ee, fa gae	1
b. Ee, kwa tirong/lefelong la thuto	2
c. Ee, fa gae le kwa tirong	3
d. Ee, kwa lefelong la inthanete	4
e. Ee, kwa lefelong la morafe	5
f. Ga e teng	6

→ Skip to Q. 303

302. Fa o na le phitlhelelo ya Inthanete, o e dirisetsa eng? [Dikarabo di le dintsi]

	Ee	Nyaya
a. Boithabiso	1	2
b. Kgwebo	1	2
c. Go boloka madi	1	2
d. Tshedimosetso	1	2
e. Tse dingwe	1	2

303. A wena o na le mogala wa letheka (cell phone) o o o dirisetsang kgwebo kgotsa mabaka a gago?

Mabaka a me	1
Kgwebo	2
Tsotlhe	3
Epe ya tsona	4

Tswee-tswee mpolelele gore ke efe ya tse di latelang, e leng teng mo lelapeng la gago mo nakong e mme e (dira sentle). A lelapa la gago le na le...?

	Ee	Nyaya
304. Metsi a a eelang a a bolelo	1	2
305. Setsidifatsi/segatsetsi	1	2
306. Onto ya microwave (e e dirang sentle)	1	2
307. VCR/DVD mo ntlong	1	2
308. Se phepafatsi ka kgogo ya mowa (Vacuum cleaner /se phatsimisi (floor polisher)	1	2
309. Makhine wa go tlhatswa diaparo	1	2
310. Setofo fa motlakase	1	2
311. Thelebišene	1	2
312. Seomisa diaparo (tumble dryer)	1	2
313. Mogala wa mo ntlong wa Telkom	1	2
314. Setshameka mmino (Hi-fi)	1	2
315. Sinki ya mo boapeelong	1	2
316. Tirelo ya tshireletso (security service)	1	2
317. Se swisa kgapetla /deep freezer (se se dirang sentle)	1	2
318. Kwadiso/ kgolagano ya M-Net kgotsa DStv	1	2
319. Setlhatswa dijana	1	2
320. Makhine wa go roka	1	2
321. Setshameka DVD	1	2
322. Sejanaga se le esi kgotsa go feta	1	2
323. Modiri yo o dirang fa gae	1	2
324. Mogala wa letheka o le mongwe kgotsa go feta mo lelapeng	1	2
325. Mogala wa letheka o le mongwe mo lelapeng	1	2
326. Se ya le mowa	1	2
327. Seyalemowa se se fetang se le esi mo lelapeng	1	2

328. Mo ngwageng o o fetileng, a go kile ga nna le nako e mo go yona bana ba ba fa tlase ga dingwaga tse 7 mo lelapeng la gago ba kileng ba nna ka tlala ka ntlha ya fa go se na madi a a lekaneng go reka dijo?

Ee	1
Nyaya	2
(Ga ke itse)	8
(Ga e maleba, ga go na bana ba ba fa tlase ga dingwaga tse 7	9

329. Mo ngwageng o o fetileng, a go kile ga nna le nako e mo go yona maloko a mangwe a lelapa la gago a kileng a nna ka tlala ka ntlha ya fa go se na madi a a lekaneng go reka dijo?

Ee	1
Nyaya	2
Ga ke itse	8
(Ga e maleba – ga go na maloko a mangwe a lelapa)	9

LOTSENO LWA GAGO LE LWA LELAPA

SHOWCARD G2

330. Ka kopo nneye tlhaka e e tlhalosang lotseno lwa balelapa la gago ka gotlhe ka kakaretso ka kgwedi pele fa go gogiwa lekgetho le tse dingwe. Bontsha metswedi yotlhe ya tuelo, jaaka, mogolo, madi a botsofe, morokotso go tswa go polokelong ya madi, jalo jalo.
331. Ka kopo nneye tlhaka e e tlhalosang lotseno lwa gago ka kakaretso ka kgwedi pele fa go gogiwa lekgetho le tse dingwe. Bontsha metswedi yotlhe ya tuelo, jaaka, mogolo, madi a botsofe, morokotso go tswa go polokelong ya madi, jalo jalo.

		330. Lwa Lelapa	331. Lwa Gago
	Ga go lotseno	01	01
K	R1 – R500	02	02
L	R501 –R750	03	03
M	R751 – R1 000	04	04
N	R1 001-R1 500	05	05
O	R1 501 – R2 000	06	06
P	R2 001 – R3 000	07	07
Q	R3 001 – R5 000	08	08
R	R5 001 – R7 500	09	09
S	R7 501 – R10 000	10	10
T	R10 001 – R15 000	11	11
U	R15 001 – R20 000	12	12
V	R20 001 – R30 000	13	13
W	R30 000 +	14	14
	(Gana go araba)	97	97
	(Ga a na bonnete/ga a itse)	98	98

332. Ke tuelo ya bokae e o bonang e le bonnye bo o ka bo dumelang go phedisa ba lelapa la gago ka kgwedi, se se raya gore balelapa la gago, ba ka se kgone go phela ka madi a mannye go feta a o?

R _____

(Ga ke itse = 98)

333. a o kare wena le ba lelapa lagago le...

Mmotsadipotso: Buisa dikarabo.

Humile	1
Le ikgona thata	2
Le ikgona mo go lekaneng	3
Le kgona go phela	4
Humanegile	5
Humanegile thata	6

334. O kgotsofetse go le kana kang ka bophelo jwa gago ka kakaretso mo malatsing a?
[Showcard 1]

Kgotsofetse thata	1
Kgotsofetse	2
Magareng	3
Ngongorega	4
Ngongorega thata	5
(Ga ke itse)	8

335. Fa o tsaya dilo tsotlhe o di tlhakanya, a o ka re o: [Showcard 5]

Itumetse thata	1
Itumetse	2
Mo magareng	3
Ga ke a itumela	4
Ga ke a itumela le eseng	5
(Ga ke itse)	8

336. Jaanong akanya ka ga gompieno le malatsi a le mmalwa a a fetileng. A o ka re o ...?

Maikutlong a a botoka go gaisa a ka gale	1
Maikutlong a a tlwaelegileng	2
Maikutlong a a bosula go gaisa a ka metlha	3
Ga ke itse	8

KE LEBOGELA KEMONOKENG YA GAGO